

Na osnovu člana 11 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 92/06, 34/09 i 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) i Odluke o II (drugoj) emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom, broj: 042/21 od dana 26.05.2021. godine „ATLANTIK BB” d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo/Emitent), donosi

## JEDINSTVENI PROSPEKT

za drugu emisiju obveznica i njihovo uvrštenje na slobodno tržište  
Banjalučke berze

OSNOVNI PODACI O DRUGOJ EMISIJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA EMITENTA „ATLANTIK BB” D.O.O. BANJA LUKA	
Vrijednost emisije	4.500.000,00 KM
Broj obveznica koje se emituju	45.000
Nominalna vrijednost po obveznici	100,00 KM
Kamatna stopa na godišnjem nivou	4,50%
Rok dospjeća	10 godina (120 mjeseci)
Grace period	18 mjeseci
Obračun i isplata kamate i anuiteta	mjesečno

Agent emisije: BDD „Monet broker“ AD Banja Luka  
Banja Luka, 2021. godine

## SADRŽAJ

SADRŽAJ .....	2
1 ODGOVORNA LICA .....	6
1.1 Lica odgovorna za informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu .....	6
1.1.1. Potpisane izjave odgovornih lica.....	6
2 LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA .....	7
2.1 Podaci o licima koja su odgovorna za reviziju finansijskog izvještaja za 2019. i 2020. godinu.....	7
2.2 Podaci o promjeni/otkazu fizičkom ili pravnom licu koje je odgovorno za reviziju finansijskih izvještaja.....	7
3 IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE.....	8
3.1 Usporedne finansijske informacije o Emitentu za prethodna dva obračunska perioda .....	8
4 FAKTORI RIZIKA .....	10
4.1 Faktori rizika koji mogu uticati na sposobnost Emitenta da ispunjava svoje obaveze po hartijama od vrijednosti koje su predmet ponude .....	10
4.2 Faktori rizika za hartije od vrijednosti koje se nude i uključuju u trgovanje, a koji su značajni za procjenu tržišnog rizika povezanog sa tim hartijama od vrijednosti .....	12
5 O EMITENTU.....	14
5.1 Osnovni podaci o Emitentu i razvoj Emitenta.....	14
5.2 Značajna ulaganja .....	15
5.2.1 Opis svih značajnih ulaganja Emitenta počev od objavljivanja posljednjih godišnjih finansijskih izvještaja.....	15
5.2.2 Opis budućih ulaganja Emitenta o kojima je uprava već donijela ili namjerava da donese odluku i opis izvora finansiranja.....	15
5.2.3 Izvori finansiranja budućih ulaganja .....	16
6 PRELED POSLOVANJA.....	16
6.1 Osnovne djelatnosti .....	16
6.1.1 Opis predmeta poslovanja, pretežna djelatnost i ključne aktivnosti po osnovu kojih Emitent ostvaruje najveće prihode.....	16
6.1.2 Opis svih novih proizvoda ili usluga koje su uvedene.....	18
6.2 Glavna tržišta .....	18
7 ORGANIZACIONA STRUKTURA.....	19
7.1 Kratak opis grupe i položaj Emitenta unutar grupe.....	19
7.2 Zavisni položaj Emitenta u odnosu na nekog člana grupe (koncerna).....	19
8 TRENDOVI .....	19

8.1	Značajnije štetne promjene u pogledu sadašnjeg i budućeg položaja Emitenta, od datuma posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja.....	19
8.2	Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obavezama ili događajima koji bi vjerovatno mogli da imaju značajan uticaj na buduće poslovanje Emitenta.....	19
9	PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI .....	20
10	UPRAVNI, RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI .....	20
10.1	Informacije o upravnim, rukovodećim i nadzornim organima Emitenta.....	20
10.2	Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva .....	20
11	PRAKSE UPRAVE .....	21
11.1	Informacije o odboru za reviziju Emitenta, uključujući imena članova odbora i skraćeni prikaz propisanih uslova po kojima odbor radi .....	21
11.2	Izjava o pridržavanju Standarda kororativnog upravljanja .....	21
12	VEĆINSKI VLASNICI .....	22
12.1	Učešće u kapitalu Emitenta i kontrolni položaj .....	22
12.2	Promjena kontrolnog položaja u Emitentu.....	22
13	FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU, KAO I DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA .....	23
13.1	Finansijski podaci o prethodnom poslovanju Emitenta.....	23
13.2	Konsolidovani finansijski izvještaji Emitenta i izvještaj o poslovanju, izrađen od strane uprave.....	44
13.3	<b>Revizorski izvještaj Emitenta</b> .....	45
13.3.1	Revizija finansijskih izvještaja koji su uključeni u prospect.....	45
13.3.2	Izjava da su finansijski izvještaji revidirani .....	51
13.3.3	Navođenje ostalih podataka u prospektu koji su revidirani od strane ovlašćenog revizora	51
13.4	Sudski, upravni i arbitražni postupci.....	51
13.5	Značajna promjena finansijskog ili tržišnog položaja Emitenta .....	51
14	DODATNE INFORMACIJE .....	52
14.1	Osnovni kapital .....	52
14.1.1	Iznos uplaćenog i upisanog osnovnog kapitala.....	52
14.2	Statut.....	52
14.2.1	Opis djelatnosti Emitenta uz navođenje članova statuta kojima je to regulisano.....	52
15	ZNAČAJNI UGOVORI.....	55
16	INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA.....	55

17	DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID .....	55
18	KLJUČNE INFORMACIJE .....	55
18.1	Interesi pravnih/fizičkih osoba u vezi sa izdavanjem/ponudom.....	55
18.2	Razlozi za ponudu i namjena sredstava .....	56
19	INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE ČE BITI PONUĐENE/UKLJUČENE U TRGOVANJE.....	57
19.1	Opis vrste i klase hartije od vrijednosti koje su predmet ponude i uključenja u trgovanje.....	57
19.2	Karakteristike hartija od vrijednosti.....	57
19.3	Položaj hartija od vrijednosti koje su predmet ponude i uključenja u trgovanje .....	57
19.4	Opis prava koje daju hartije od vrijednosti, eventualna ograničenja tih prava, kao i postupak za izvršavanje tih prava .....	57
19.5	Kamatna stopa, dospijeće, način obračuna i rokovi za isplatu glavnice i kamate po predmetnim obveznicama .....	58
19.6	Način i metode amortizacije i vremenski raspored plaćanja .....	59
19.7	Prinos i opis metoda izračunavanja .....	62
19.8	Obezbjeđenje obveznice.....	63
19.9	Prijevremeni otkup obveznica .....	67
19.10	Zastupanje imalaca hartija od vrijednosti, tj. odredbe o skupštini imalaca dužničkih hartija od vrijednosti .....	67
19.11	Odluke o novim emisijama hartija od vrijednosti Emitenta .....	67
19.12	U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja hartija od vrijednosti .....	67
19.13	Opis bilo kakvih ograničenja u vezi slobodne prenosivosti hartija od vrijednosti .....	67
19.14	Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartija ma od vrijednosti .....	67
20	USLOVI PONUDE .....	69
20.1	Uslovi, podaci o ponudi, vremenski raspored i postupak prihvata ponude .....	69
20.1.1	Uslovi ponude .....	69
20.1.2	Ukupni iznos emisije/ponude .....	70
20.1.3	Period upisa hartija od vrijednosti i opis postupaka upisa hartija od vrijednosti.....	70
20.1.4	Mogućnost za smanjenje broja upisanih hartija od vrijednosti po investitoru i načina za povraćaj preplaćenog iznosa upisnicima .....	70
20.1.5	Detalji o određenom najmanjem/najvećem broju hartija od vrijednosti koji se mogu upisati	71
20.1.6	Način i rokovi za uplatu upisanih hartija od vrijednosti, kao i način na koji će biti prenijete na vlasničke račune kupaca .....	71

20.1.7	Opis i načina i datum na koji će biti objavljeni rezultati ponude .....	71
20.1.8	Pravo pretenziva pri upisu hartija od vrijednosti .....	71
20.2	Plan raspodjele i alokacije resursa .....	71
20.2.1	Kategorije potencijalnih investitora kojima su ponuđene hartije od vrijednosti .....	71
20.2.2	Postupak obavještanja investitora o količini dodijeljivanih hartija od vrijednosti, uz napomenu da li može da se trguje hartijama od vrijednosti i prije obavještanja investitora.....	72
20.3	Određivanje cijene .....	72
20.3.1	Cijena po kojoj će hartije od vrijednosti biti ponuđene/iznos svih troškova koji padaju na teret investitora .....	72
20.4	Sprovođenje ponude/prodaje (plasman i pokroviteljstvo, odnosno preuzimanje) .....	72
20.4.1	Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu otkupa (plasman obveznica) ili bre obaveze (plasman) hartija od vrijednosti .....	72
20.4.2	Poslovno ime i sjedište kreditne ili depozitne institucije preko kojih Emitent izvršava finansijske obaveze po osnovu ponude .....	73
21	UKLJUČENJE U TRGOVANJE.....	73
21.1	Podaci o uvrštenju ponuđenih hartija od vrijednosti na tržište Banjalučke berze .....	73
21.2	Podaci o hartijama od vrijednosti iste vrste, koje je Emitent već izdao i uključio u trgovanje...	73
21.3	Pojedinosti o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, obezbjeđujući likvidnost pomoću ponuđene i tražene cijene.....	74
22	DODATNE INFORMACIJE O ANGAŽOVANJU SAVJETNIKA .....	74
22.1	Savjetnici povezani sa izdavanjem obveznica .....	74
22.2	Mišljenje ili izvještaj stručnih lica.....	74
22.3	Ocjena kreditne sposobnosti Emitenta ili njegovih dužničkih hartija od vrijednosti.....	74

# 1 ODGOVORNA LICA

## 1.1 Lica odgovorna za informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu

- Branislav Galić, *direktor*
- Berislav Vuković, *zamjenik direktora*

### 1.1.1. Potpisane izjave odgovornih lica

*“Preduzevši sve potrebne mjere, izjavljujemo da su, prema našim saznanjima, informacije u Jedinstvenom prospektu u skladu sa činjenicama, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Jedinstvenog prospekta”.*

---

*Branislav Galić, direktor*

---

*Berislav Vuković, zamjenik direktora*

## 2 LICA ZADUŽENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA

### 2.1 Podaci o licima koja su odgovorna za reviziju finansijskog izvještaja za 2019. i 2020. godinu

Reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu koji su prikazani u ovom dokumentu, izvršila je nezavisna revizorska kuća „BL revizor“ d.o.o, Banja Luka, Cara Lazara 22, Banja Luka, ovlašćeni revizor prof.dr Novak Kondić i ovlašćeni revizor mr Nevenka Petrović.

### 2.2 Podaci o promjeni/otkazu fizičkom ili pravnom licu koje je odgovorno za reviziju finansijskih izvještaja

U periodu koji obuhvata prikazane finansijske informacije nije došlo do promjena u angažmanu pravnog lica, niti fizičkog lica u pravnom licu koje je odgovorno za reviziju finansijskih izvještaja.

### 3 IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE

#### 3.1 Uporedne finansijske informacije o Emitentu za prethodna dva obračunska perioda

<i>Skraćeni bilans stanja</i>	<i>2020.</i>	<i>2019.</i>
<b><i>Aktiva</i></b>		
<i>Stalna sredstva</i>	4.001.486	4.253.131
<i>Tekuća sredstva</i>	3.074.622	3.333.634
<i>Gotovinski ekvivalenti i gotovina</i>	56.867	50.975
<i>Aktivna vremenska razgraničenja</i>	16.500	10.257
<i>Gubitak iznad visine kapitala</i>	-	-
<i>Poslovna aktiva</i>	7.076.108	7.586.765
<b><i>Pasiva</i></b>		
<i>Kapital</i>	948.416	1.017.811
<i>Osnovni kapital</i>	821.191	821.191
<i>Rezerve</i>	82.119	82.119
<i>Revalorizacione rezerve</i>	-	4.039
<i>Neraspoređeni dobitak</i>	45.106	110.462
<i>Rezervisanja</i>	-	-
<i>Dugoročne obaveze</i>	2.856.755	3.177.051
<i>Kratkoročne obaveze</i>	3.270.937	3.391.903
<i>Pasivna vremenska razgraničenja</i>	499	536
<i>Poslovna pasiva</i>	7.076.108	7.586.765

<i>Skraćeni bilans uspjeha</i>	<i>2020.</i>	<i>2019.</i>
<i>Poslovni prihodi</i>	5.932.639	6.922.050
<i>Poslovni rashodi</i>	5.684.205	6.404.199
<i>Poslovni dobitak</i>	248.434	517.851
<i>Poslovni gubitak</i>	-	-
<i>Finansijski prihodi</i>	11.206	3.579
<i>Finansijski rashodi</i>	195.294	232.630
<i>Ukupni prihodi</i>	5.972.953	6.953.867
<i>Ukupni rashodi</i>	5.913.062	6.676.017
<i>Neto dobitak perioda</i>	45.106	246.207
<i>Neto gubitak perioda</i>	-	-

<i>Skraćeni bilans tokova gotovine</i>	<i>2020.</i>	<i>2019.</i>
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	7.083.055	8.112.626
<i>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	6.526.273	7.327.262
<i>Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti</i>	556.782	785.364
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	-	-
<i>Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja</i>	-	25.000
<i>Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	-	(25.000)
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	639.000	650.421
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.189.890	1.427.606
<i>Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(550.890)	(777.185)
<i>Ukupni prilivi gotovine</i>	7.722.055	8.763.047
<i>Ukupni odlivi gotovine</i>	7.716.163	8.779.868
<i>Neto priliv (odliv) gotovine</i>	5.892	(16.821)
<i>Gotovina na početku obračunskog perioda</i>	50.975	67.796
<i>Gotovina na kraju obračunskog perioda</i>	56.867	50.975

## 4 FAKTORI RIZIKA

### 4.1 Faktori rizika koji mogu uticati na sposobnost Emitenta da ispunjava svoje obaveze po hartijama od vrijednosti koje su predmet ponude

Društvo u okviru redovnog poslovanja može biti izloženo sljedećim rizicima:

- I. *Rizik likvidnosti*
- II. *Kreditni rizik*
- III. *Rizik više sile – Pandemija virusa Covid 19*

#### *Rizik likvidnosti*

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospijea i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društva upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijea.

Društva neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

#### *Koeficijent tekuće likvidnosti Društva*

Koeficijent tekuće likvidnosti Društva nije na zadovoljavajućem nivou. Koeficijenti tekuće likvidnosti izračunava se stavljanjem u odnos *Tekuće imovine* i *Tekućih kratkoročnih obaveza*. Zadovoljavajući koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 2.

Koeficijent tekuće likvidnosti Društva po finansijskim izvještajima za 2020. godinu iznosi 0,93 što znači da je svaka marka kratkoročnih obaveza obezbjeđena sa 0,93 KM tekućih sredstava.

<i>Godina</i>	<i>Tekuća imovina</i> <i>(1)</i>	<i>Tekuće kratkoročne obaveze</i> <i>(2)</i>	<i>Koeficijent</i> <i>(1/2)</i>
2019.	3.333.634	3,391,903	0,98
2020.	3.074.622	3,270,937	0,93

### Koeficijent ubrzane likvidnosti Društva

Koeficijent ubrzane likvidnosti takođe nije na zadovoljavajućem nivou u prethodne dvije godine, minimalan koeficijent trebao bi iznositi 1.

Godina	Gotovina+krat.potraživanja i plasmani (1)	Tekuće kratkoročne obaveze (2)	Koeficijent (1/2)
2019.	2.145.562	3,391,903	0,63
2020.	1.844.026	3,270,937	0,56

Društvo i pored navedenog koeficijenta likvidnosti redovno servisira obaveze na dan dospijeća.

### Kreditni rizik

Kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza, i odnosi se na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze prema Društvu, što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva.

Društvo je izloženo kreditnom riziku u ograničenoj mjeri. Obezbjedenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preuzimanjem određenih mjera i aktivnosti na nivou Društva, što se ogleda u utuženju klijenata koji ne plate fakturisane usluge, kao i u definisanju uslova plaćanja prilikom zaključivanja vrijednijih poslova, avansno plaćanje i slično.

### Pandemija virusa Covid – 19

Prethodnu godinu obilježila je pandemija virusa Covid-19 i uzrokovala zastoj privrednih aktivnosti u čitavom svijetu. Epidemiološke mjere, prvenstveno ograničavanje kretanja i nemogućnost obavljanja poslovnih djelatnosti u punom kapacitetu, koje su uvedene na teritoriji Republike Srpske, ali u svim zemljama u okruženju, prouzrokovale su smanjenje potrebe za proizvodima i uslugama koje obavlja Emitent. Pad prihoda od 14% u odnosu na prethodnu godinu direktno je vezan za pandemiju virusa Covid-19.

Uprava Emitenta preduzima sve mjere u cilju zaštite zdravlja radnika i organizuje poslovanje u skladu sa preporukama Kriznog štaba u vidu obezbjeđivanja zaštitne opreme i dezinfekcije poslovnih prostorija, u nadi da će se procesom vakcinacije vratiti u normalne uslove poslovanja, kako u pogledu načina obavljanja djelatnosti tako i u povećanju potražnje za proizvodima na raniji nivo.

#### 4.2 Faktori rizika za hartije od vrijednosti koje se nude i uključuju u trgovanje, a koji su značajni za procjenu tržišnog rizika povezanog sa tim hartijama od vrijednosti

Izdavanje obveznica kao i plaćanje duga može biti pod uticajem određenih rizika. Potencijalni investitori trebaju prije investiranja u obveznice razmotriti sledeće rizike koje takvo investiranje nosi:

- *rizik tržišta kapitala Republike Srpske (sistemski rizici);*
- *kamatni rizik;*
- *kreditni rizik;*
- *valutni rizik;*
- *rizik likvidnosti obveznica;*
- *rizik inflacije.*

##### *Rizik tržišta kapitala Republike Srpske (sistemski rizici)*

Ograničavajući faktor tržišta kapitala Republike Srpske i BiH jeste veličina tržišta, slaba likvidnost za postojeće instrumente, nepostojanje većeg broja domaćih institucionalnih investitora. Prilikom ulaganja u dužničke hartije bilo kojeg Emitenta, postoji mogućnost pojave određenih sistemskih rizika koji se mogu odraziti kroz tržišne fluktuacije ekonomskog stanja, stabilnosti i makroekonomske situacije, koje čine tržišno okruženje berzi na kojima se kotiraju hartije od vrijednosti. Uzimajući u obzir različite ulagačke strategije, ulagači moraju pratiti spomenute (ne)ciklične pojave makro-ekonomskih promjena koje se mogu, ali i ne moraju odraziti na sama tržišta kapitala, pa samim tim i na hartije od vrijednosti.

##### *Kamatni rizik*

Investitor nije izložen kamatnom riziku koji proizilazi iz ove emisije obveznica jer se ista emituje uz fiksnu kamatnu stopu. Međutim, investitor je izložen tržišnoj promjeni kamatnih stopa, a na šta Emitent nema uticaja. Eventualni rast kamatnih stopa na tržištu može prouzrokovati pad cijena što može negativno uticati na investitore. Takođe, pad kamatnih stopa na tržištu može dovesti do rasta cijena obveznica što bi imalo pozitivne finansijske efekte na investitore ukoliko bi se odlučili za prodaju obveznica.

##### *Kreditni rizik*

Kreditni rizik predstavlja rizik od neispunjenja obaveze Emitenta da u vremenski ugovorenim rokovima i u punom iznosu izmiri svoje obaveze prema vlasnicima obveznica.

### *Valutni rizik*

Investitori treba da uzmu u obzir da će obveznice biti denominovane u KM i da je devizni kurs KM fiksiran u odnosu na EUR. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa „Currency board“ aranžmanom (1 KM = 0,51129 EUR, odnosno 1 EUR = 1,95583 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po navedenom fiksnom kursu. Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, primjenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan dospjeća anuiteta.

### *Rizik likvidnosti obveznica*

Nije sigurno da će se razviti aktivno sekundarno trgovanje obveznicama, a koje bi trajalo ukupni period do dospjeća obveznica što može otežati prodaju obveznica po fer tržišnoj cijeni. Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije, a isto tako se ne može dati ni garancija da ukoliko se sekundarno tržište razvije, da će isto postojati u kontinuitetu. Na nelikvidnom tržištu, registrovani vlasnici obveznica možda neće moći da prodaju obveznice po pravičnoj tržišnoj cijeni.

### *Rizik inflacije*

Rizik inflacije predstavlja mogućnost smanjenja tržišne cijene aktive kao što su obveznice ili prihoda po osnovu istih, usljed činjenice da inflacija smanjuje kupovnu moć valute. Inflacija utiče na smanjenje realne stope prinosa. Ukoliko bi stopa inflacije bila veća od kamate koja se plaća po obveznicama, realan prinos po osnovu obveznica bi bio negativan.

## 5 O EMITENTU

### 5.1 Osnovni podaci o Emitentu i razvoj Emitenta

Privredno društvo „ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka osnovano je 07.12.1992. godine i dvije godine je poslovalo pod nazivom „Gala-Komerc“ Banja Luka.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj: U/I 1708/94 od 27.12.1994. godine u registarski uložak broj 1-4152.00 upisana je promjena naziva Društva u Privatno preduzeće za proizvodnju, promet, unutrašnju i spoljnu trgovinu „ATLANTIK BB“ Banja Luka p.o, a potom je 31.01.2006. godine rješenjem osnovnog suda u Banjoj Luci broj: U/I-1946/04 ime Društva promjenjeno u „ATLANTIK BB“ d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu Banja Luka.

Istim rješenjem u sudski registar upisano je i povećanje kapitala iz rezervi društva, pa je osnovni kapital u iznosu od 155.554 KM povećan za iznos od 665.637 KM nakon čega iznosi 821.191 KM.

Osnivači Društva su:

<i>Osnivači</i>	<i>Vrijednost udjela (KM)</i>	<i>Učešće u kapitalu (%)</i>
Branislav Galić	410.595,50	50
Berislav Vuković	410.595,50	50
	<b>821.191,00 KM</b>	<b>100 %</b>

Osnivači bez ograničenja zastupaju Društvo i to Branislav Galić u svojstvu direktora, a Berislav Vuković u svojstvu zamjenika direktora Društva.

Društvo svoju djelatnost obavlja u poslovnim objektima u svom vlasništvu površine oko 5.234m<sup>2</sup> i na zemljištu površine 9.054 m<sup>2</sup>. Opremljeno je sa preko 50 štamparskih i doradnih mašina, a bavi se poslovima iz domena štampe, izdavaštva i izrade fine komercijalne ambalaže (kutije za prehrambenu, duvansku i farmaceutsku industriju za ručno pakovanje).

Društvo ima širok asortiman proizvoda poput: reklamnih materijala (letci, katalozi, vobleri i sl.), knjige, časopisi, blankete, etikete, blokovska roba, beskonačni kompjuterski obrasci, itd.

Od svog osnivanja do danas „ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka bilježi konstantan rast fizičkog obima proizvodnje i ukupnog prometa. Razvoj je praćen usvajanjem određenih standarda u poslovanju (ISO: 9001:2015 i FSC CoC).

Društvo saraduje sa više od 1000 kupaca iz zemlje i inostranstva. Po broju zaposlenih, kapacitetu opreme, kvalitetu proizvoda i usluga, ukupnim prihodima je među vodećim kompanijama u Bosni i Hercegovini.

OSNOVNI PODACI O EMITENTU	
<i>Puno poslovno ime:</i>	„ATLANTIK BB“ d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu Banja Luka
<i>Skrraćeno poslovno ime:</i>	„ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka
<i>Sjedište i adresa:</i>	Jovana Bijelića bb, Banja Luka
<i>Matični broj:</i>	01763849
<i>Šifra djelatnosti:</i>	17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
<i>Registracioni sud:</i>	Okružni privredni sud Banja Luka; 057-0-Reg-10-001817 13.12.2010. godine
<i>MBS:</i>	1-4152-00
<i>JIB:</i>	4400913350009
<i>Oznaka i br. u Registru emitenata</i>	ATFR; 08-2-5/11
<i>Telefon:</i>	051/366-729
<i>Fax:</i>	051/311-126
<i>E-mail:</i>	ljiljanavukovic@blic.net
<i>Web:</i>	<a href="http://www.atlantik.ba">www.atlantik.ba</a>

## 5.2 Značajna ulaganja

### 5.2.1 Opis svih značajnih ulaganja Emitetna počev od objavljivanja posljednjih godišnjih finansijskih izvještaja

Društvo nije imalo značajnih ulaganja od momenta objavljivanja posljednjih godišnjih finansijskih izvještaja.

### 5.2.2 Opis budućih ulaganja Emitenta o kojima je uprava već donijela ili namjerava da donese odluku i opis izvora finansiranja

Emitent za sada planira sredstvima pribavljenim iz predmetne emisije obveznica izvršiti isplatu obaveza prema bankama po osnovu kredita, u ukupnom iznosu od cca 3.800.000,00 KM. a ostali iznos prikupljen drugom emisijom obveznica iskoristiće se za isplatu obaveza prema dobavljačima.

### 5.2.3 Izvori finansiranja budućih ulaganja

Planirane isplate iz prethodne tačke izvršiće se sredstvima od emistovanja obveznica.

## 6 PRELED POSLOVANJA

### 6.1 Osnovne djelatnosti

#### 6.1.1 Opis predmeta poslovanja, pretežna djelatnost i ključne aktivnosti po osnovu kojih Emitent ostvaruje najveće prihode

„Atlantik BB” d.o.o. Banja Luka je registrovano 07.12.1992. godine kao privatno preduzeće u vlasništvu dva člana društva sa jednakim udjelima od 50%. Prije zvanične registracije preduzeće je poslovalo kao zanatska radionica od 1988. godine.



Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i štampa svih vrsta proizvoda od papira i polukartona u arku B1 formata, beskonačnih obrazaca, lake ambalaže, različitih vrsta obrazaca, knjiga, sveski, plakata, etiketa, brošura i jednim djelom trgovina kancelarijskim materijalom.

Od osnivanja Društvo bilježi konstantan rast fizičkog obima proizvodnje i ukupnog prometa, što je rezultiralo i porastom broja zaposlenih koji na dan 31.12.2020. godine iznosi 99.

Svi poslovni procesi Društva su tehnički podržani, a obavljaju ih za konkretan posao osposobljeni kadrovi.

Društvo je organizovano u dva sektora i to **komercijalnog i tehničkog sektora** u okviru kojih su organizovane službe :

- **Komercijalni sektor**

- služba za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove

- služba komercijale ima odjeljenja nabave, prodaje, skladišta i distribucije

- **Tehnički sektor**

- tehnička služba
- služba grafičke pripreme i montaže
- služba proizvodnje
- služba održavanja
- kontrola kvaliteta

Pored navedenog, Društvo ima i organizovanu službu marketinga, radi prikupljanja svih podataka o potrebama i željama kupaca za novim proizvodima i modernijim dizajnom, a na osnovu kojih planira svoje poslovne aktivnosti.

*U narednoj tabeli prikazana je struktura poslovnih prihoda*

R.br.	Opis	2020.	2019.	Promjena
1.	Prihodi od prodaje robe	402.289	572.796	-29,77 %
2.	Prihodi od prodaje i aktiviranja učinaka	5.414.950	6.326.655	-14,41%
3.	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	71.618	-	
4.	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	2.576	
5.	Ostali poslovni prihodi	43.782	25.175	73,91%
	<i>Ukupno</i>	<i>5.932.639</i>	<i>6.922.050</i>	<i>-14,29%</i>

Poslovni prihodi u 2020. godini niži su u odnosu na prethodnu godinu za 14,29 %. Ovo smanjenje je, najvećim dijelom uzrokovano nelojalnom konkurencijom na tržištu, jednokratnim poslovnima, malim serijama i drugo. Veliki broj štamparija u želji da preživi usljed pada prometa u branši kao najčešću strategiju koriste dampiranje cijena što u velikoj mjeri smanjuje profitabilnost branše.

Fizički obimi proizvodnje su konstantni, sa trendom povećanja, ali cijena je dampingovana u posljednjih pet godina za više od 20%.

Povećanje prometa u pojedinim godinama je ciklusnog karaktera. Fluktuacija prometa je izazvana poslovnima vezanim za ugovore sa Centralnom Izbornom Komisijom (štampanje glasačkih listića) – ciklus je svake dvije godine .

Društvo poslovnih prihode ostvaruje na domaćem i inostranom tržištu.

Društvo najveći dio prihoda ostvaruje od aktivnosti proizvodnje ambalaže:

R.br.	Opis	2020.	2019.
1.	Prihodi od proizvodnje ambalaže	2.867.287	2.927.195

Emitent i na inostranom tržištu najveći dio prihoda ostvaruje od proizvodnje ambalaže.

### Misija i vizija

Vizija društva je zadržavanje učešća na sadašnjem tržištu te povećano otvaranje tržišta Srbije i Hrvatske. Takođe, Društvo je počelo poslovati u skladu sa novom poslovnom strategijom koja se odnosi na pozitivan gotovinski tok, povećanje efikasnosti funkcije nabavke, povećanje prodaje i marže, smanjenje kompleksnosti i troškova upravljanja te stvaranje aktive koja će donositi prihod.

Ostvareni prihod u 2020. godini je za 14,29 % niži u odnosu na prethodnu što je usko povezano sa tržišnim nestabilnostima prouzrokovanim epidomijom Covid-19 virusa.

Za povećanje prihoda u narednom periodu potrebno je definisanje potrebnih materijalnih sredstava, edukacija postojeće i angažovanje nove stručne i ekspertske radne snage, povećanje saradnje sa ključnim partnerima i drugim licima čije je angažovanje neophodno da se postignu očekivani rezultati.

Društvo ima za cilj da se u godinama koje slijede u što većoj meri orjentiše na proizvodnju kartonske ambalaže kroz intenziviranje saradnje sa velikim proizvodnim sistemima u konditorskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj i duvanskoj industriji.

#### 6.1.2 Opis svih novih proizvoda ili usluga koje su uvedene

Društvo u prethodnom periodu nije uvodilo nove proizvode i usluge.

### 6.2 Glavna tržišta

Emitent posluje na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Najveći dio prihoda ostvaruje na domaćem tržištu. U poslovnoj 2020. godini 80% prihoda ostvareno je od prodaje roba i učinaka na domaćem tržištu, dok je na inostranom tržištu ostvaren prihod od prodaje učinaka u iznosu od 1.063.092,00 KM. Prihod na inostranim tržištima ostvaren je na tržištu Srbije i Hrvatske.

## 7 ORGANIZACIONA STRUKTURA

### 7.1 Kratak opis grupe i položaj Emitenta unutar grupe

Emitent nije dio grupe.

### 7.2 Zavisni položaj Emitenta u odnosu na nekog člana grupe (koncerna)

Emitent nije u zavisnom položaju u odnosu na druga pravna lica.

## 8 TRENDОВI

### 8.1 Značajnije štetne promjene u pogledu sadašnjeg i budućeg položaja Emitenta, od datuma posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja

U periodu od završetka posljednjeg finansijskog perioda za koji su objavljene revidirane finansijske informacije nije bilo značajnijih štetnih promjena u pogledu sadašnjeg i/ili budućeg položaja Emitenta

### 8.2 Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obavezama ili događajima koji bi vjerovatno mogli da imaju značajan uticaj na buduće poslovanje Emitenta

Epidemija virusa Covid-19 se odrazila na poslovanje svih privrednih subjekata. S obzirom na masovnu vakcinaciju očekuje se stvaranje kolektivnog imuniteta koji će dovesti do smanjenja broja zaraženih te tako rezultirati postepenim otvaranjem tržišta, a što će pozitivno uticati na poslovanje Emitenta i omogućiti mu lakše plasiranje proizvoda na domaće i inostrana tržišta.

## 9 PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

## 10 UPRAVNI, RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

### 10.1 Informacije o upravnim, rukovodećim i nadzornim organima Emitenta

#### UPRAVA PREDUZEĆA

<i>R.br.</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Funkcija</i>	<i>Poslovna adresa</i>
1.	Branislav Galić	Direktor	Jovana Bijelića bb
2.	Berislav Vuković	Zamjenik direktora	Jovana Bijelića bb

#### *Upravni odbor Društva*

Upravni odbor Društva čine osnivači.

Navedena lica ne obavljaju aktivnosti van Društva koje bi mogle biti od značaja za Društvo. Između članova rukovodećih organa Emitenta ne postoji rodbinska povezanost.

### 10.2 Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih organa i višeg rukovodstva

Ne postoji potencijalni sukob interesa u pogledu funkcija i aktivnosti koje lica navedena u tački 10.1 obavljaju u Društvu u pogledu njihovih ličnih interesa i njihovih obaveza i dužnosti prema Društvu.

## 11 PRAKSE UPRAVE

### 11.1 Informacije o odboru za reviziju Emitenta, uključujući imena članova odbora i skraćeni prikaz propisanih uslova po kojima odbor radi

Emitent nema odbor za reviziju.

### 11.2 Izjava o pridržavanju Standarda korporativnog upravljanja

Društo je organizovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću i nije kotirano na berzi pa kao takvo nije obavezno da se pridržava Standarda korporativnog upravljanja, ali u svom poslovanju poštuje sve važeće pozitivne propise.

## 12 VEĆINSKI VLASNICI

### 12.1 Učešće u kapitalu Emitenta i kontrolni položaj

Osnovni kapital Društva registrovan u Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci iznosi 821.191,00 KM, a vlasnička struktura Društva prikazana je u sledećoj tabeli.

<i>Osnivači/Članovi</i>	<i>Vrijednost udjela (KM)</i>	<i>Učešće u kapitalu (%)</i>
Branislav Galić	410.595,50	50
Berislav Vuković	410.595,50	50

Društvom upravljaju osnivači/članovi Društva, koji imaju pravo učešća u dobiti Društva, odnosno prava na srazmjernu isplatu iste.

### 12.2 Promjena kontrolnog položaja u Emitentu

Prema saznanjima Društva, ne postoje sporazumi čije provođenje bi moglo da rezultira promjenom kontrolnog položaja u Društvu.

## 13 FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU, KAO I DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA

### 13.1 Finansijski podaci o prethodnom poslovanju Emitenta

Uporedni prikaz Bilansa stanja na dan 31.12.2020. i 31.12.2019.godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)</b>	<b>001</b>	<b>12,321,500</b>	<b>8,320,014</b>	<b>4,001,486</b>	<b>4,253,131</b>
<b>01</b>	<b>I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)</b>	<b>002</b>	<b>124,527</b>	<b>105,023</b>	<b>19,504</b>	<b>21,944</b>
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	59,310	59,310	0	0
012, dio 019	3. Goodwill	005			0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	65,217	45,713	19,504	21,944
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007			0	
<b>02</b>	<b>II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)</b>	<b>008</b>	<b>12,196,973</b>	<b>8,214,991</b>	<b>3,981,982</b>	<b>4,231,187</b>
020, dio 029	1. Zemljište	009	289,041		289,041	289,041
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	4,324,700	1,262,806	3,061,894	3,170,011
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	7,491,195	6,952,185	539,010	680,098
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013			0	
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	92,037		92,037	92,037
<b>03</b>	<b>III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, dio 039	1. Šume	016			0	

031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032, dio 039	3. Osnovno stado	018			0	
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019			0	
037, 038, dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
<b>04</b>	<b>IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
<b>050</b>	<b>V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>030</b>			<b>0</b>	
	<b>B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)</b>	<b>031</b>	<b>3,074,622</b>	<b>0</b>	<b>3,074,622</b>	<b>3,333,634</b>
<b>10 do 15</b>	<b>I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)</b>	<b>032</b>	<b>1,230,596</b>	<b>0</b>	<b>1,230,596</b>	<b>1,188,072</b>
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	671,012		671,012	705,880
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	260,812		260,812	160,649
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	180,824		180,824	209,369
130 do 139	4. Zalihe robe	036	68,987		68,987	75,341
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038	48,961		48,961	36,833
	<b>II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)</b>	<b>039</b>	<b>1,844,026</b>	<b>0</b>	<b>1,844,026</b>	<b>2,145,562</b>
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	1,754,776	0	1,754,776	2,065,394
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	156,948		156,948	156,948

201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	904,259		904,259	1,088,053
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	175,050		175,050	292,804
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	319,719		319,719	375,556
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045			0	0
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	198,800		198,800	152,033
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	15,000	0	15,000	15,000
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048			0	0
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	15,000		15,000	15,000
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050			0	0
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051			0	0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052			0	0
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053			0	0
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništanju	054			0	0
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055			0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	56,867	0	56,867	50,975
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057			0	
241 do 249	b) Gotovina	058	56,867		56,867	50,975
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	883		883	3,936
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	16,500		16,500	10,257
288	<b>III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	061			0	
	<b>V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)</b>	062	15,396,122	8,320,014	7,076,108	7,586,765
29	<b>G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	063			0	0
	<b>D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)</b>	064	15,396,122	8,320,014	7,076,108	7,586,765
880 do 888	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	065			0	0
	<b>E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)</b>	066	15,396,122	8,320,014	7,076,108	7,586,765

Grupa račun, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)</b>	<b>101</b>	<b>948,416</b>	<b>1,017,811</b>
<b>30</b>	<b>I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)</b>	<b>102</b>	<b>821,191</b>	<b>821,191</b>
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	821,191	821,191
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
<b>31</b>	<b>II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>109</b>		
<b>320</b>	<b>III - EMISIONA PREMIJA</b>	<b>110</b>		
<b>321</b>	<b>IV - EMISIONI GUBITAK</b>	<b>111</b>		
<b>dio 32</b>	<b>V - REZERVE (113 do 115)</b>	<b>112</b>	<b>82,119</b>	<b>82,119</b>
322	1. Zakonske rezerve	113	82,119	82,119
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
<b>330, 331, 334</b>	<b>VI - REVALORIZACIONE REZERVE</b>	<b>116</b>		<b>4,039</b>
<b>332</b>	<b>VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	<b>117</b>		
<b>333</b>	<b>VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	<b>118</b>		
<b>34</b>	<b>IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)</b>	<b>119</b>	<b>45,106</b>	<b>110,462</b>
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120		
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	45,106	110,462
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		

35	<b>X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	<b>B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	<b>V. OBAVEZE (136 + 144)</b>	<b>135</b>	<b>6,127,692</b>	<b>6,568,954</b>
41	<b>I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)</b>	<b>136</b>	<b>2,856,755</b>	<b>3,177,051</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413, 414	4. Dugoročni krediti	140	2,797,794	3,102,809
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	58,961	74,242
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		
42 do 49	<b>II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)</b>	<b>144</b>	<b>3,270,937</b>	<b>3,391,903</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	1,260,299	1,315,003
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	600,000	600,000
424, 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	660,299	690,003

426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		25,000
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	1,800,133	1,908,347
430	a) Primitveni avansi, depoziti i kaucije	151	7,137	7,480
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152	26,499	26,499
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	1,580,774	1,671,357
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	185,723	203,011
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	121,652	84,321
460 do 469	5. Druge obaveze	158	22,903	22,375
470 do 479	6. Porez na dodatnu vrijednost	159	57,093	47,329
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinosi i druge dažbine	160	3,507	4,116
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	4,851	9,876
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezerviranja	162	499	536
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	<b>G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)</b>	<b>164</b>	<b>7,076,108</b>	<b>7,586,765</b>
<b>890 do 898</b>	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>165</b>		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)</b>	<b>166</b>	<b>7,076,108</b>	<b>7,586,765</b>

## Uporedni prikaz Bilansa uspjeha za period 01.01.-31.12. 2020 i 01.01.-31.12.2019. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>			
	<b>I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)</b>	<b>201</b>	<b>5,932,639</b>	<b>6,922,050</b>
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	402,289	572,796
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	402,289	572,796
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	5,414,950	6,326,655
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	4,351,858	5,099,716
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	1,063,092	1,226,939
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	71,618	
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		2,576
640, 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642, 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	43,782	25,175
	<b>II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)</b>	<b>216</b>	<b>5,684,205</b>	<b>6,404,199</b>
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	217	332,494	499,671
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	3,314,374	3,752,192
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	1,110,893	1,212,167
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	996,204	1,080,772
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	114,689	131,395
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	456,128	420,393
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	315,553	354,661
540	a) Troškovi amortizacije	224	315,553	354,661
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55, osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	136,460	146,769
555	7. Troškovi poreza	227	18,303	18,346
556	8. Troškovi doprinosa	228		
	<b>B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)</b>	<b>229</b>	<b>248,434</b>	<b>517,851</b>
	<b>V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>			
<b>66</b>	<b>I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)</b>	<b>231</b>	<b>11,206</b>	<b>3,579</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		3
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	11,206	3,576
<b>56</b>	<b>II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)</b>	<b>238</b>	<b>195,294</b>	<b>232,630</b>
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	195,294	232,620
562	3. Negativne kursne razlike	241		10
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	<b>D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)</b>	<b>244</b>	<b>64,346</b>	<b>288,800</b>
	<b>Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>E. OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>			
<b>67</b>	<b>I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)</b>	<b>246</b>	<b>29,108</b>	<b>27,553</b>
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	8,800	3,419
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		6,364
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	12,217	8,973
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	777	2,888
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	43	1,081
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	7,271	4,828
<b>57</b>	<b>II - OSTALI RASHODI (258 do 267)</b>	<b>257</b>	<b>33,563</b>	<b>36,486</b>
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	1,343	
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	12,587	8,090
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		9,351
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	19,633	19,045
	<b>Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)</b>	<b>269</b>	<b>4,455</b>	<b>8,933</b>
	<b>I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>			
<b>68</b>	<b>I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
<b>58</b>	<b>II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
580	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvrjeđenje ostale imovine	289		
	<b>J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>690, 691</b>	<b>L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	<b>292</b>		<b>685</b>
<b>590, 591</b>	<b>LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	<b>293</b>		<b>2,702</b>
	<b>M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	59,891	277,850
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295	0	0
	<b>N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>			
721	1. Poreski rashodi perioda	296	14,785	31,643
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	<b>NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA</b>			

	1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	45,106	246,207
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)</b>	<b>301</b>	<b>5,972,953</b>	<b>6,953,867</b>
	<b>UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)</b>	<b>302</b>	<b>5,913,062</b>	<b>6,676,017</b>
<b>724</b>	<b>O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA</b>	<b>303</b>		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		135745
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	103.45	107.75
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	105.25	110

*Uporedni prikaz Izvještaja o ostalim gubicima i dobitcima za period 01.01.-31.12.2020. i 01.01.-31.12.2019. godine.*

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)</b>	400	<b>45,106</b>	<b>246,207</b>
	<b>I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)</b>	401	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	<b>II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)</b>	408	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	<b>B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)</b>	414	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE</b>	415		
	<b>G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)</b>	416	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU</b>			
	<b>I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)</b>	417	<b>45,106</b>	<b>246,207</b>
	<b>II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)</b>	418	<b>0</b>	<b>0</b>

Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine za period 01.01.-31.12.2020. i 01.01.-31.12.2019. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
2.	<b>I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)</b>	501	<b>7,083,055</b>	<b>8,112,626</b>
3.	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	7,016,914	8,040,303
4.	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
5.	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	66,141	72,323
6.	<b>II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)</b>	505	<b>6,526,273</b>	<b>7,327,262</b>
7.	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	5,114,269	5,635,854
8.	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	974,665	1,097,605
9.	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	196,022	234,259
10.	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	46,021	80,296
11.	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	195,296	279,248
12.	<b>III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)</b>	511	<b>556,782</b>	<b>785,364</b>
13.	<b>IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)</b>	512	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
15.	<b>I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)</b>	513	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
17.	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18.	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19.	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
20.	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21.	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
22.	<b>II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)</b>	520	<b>0</b>	<b>25,000</b>
23.	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		25,000
24.	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25.	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
26.	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27.	<b>III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)</b>	525	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)</b>	526	<b>0</b>	<b>25,000</b>
29.	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
30.	<b>I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)</b>	527	<b>639,000</b>	<b>650,421</b>
31.	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32.	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
33.	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	639,000	650,421

34.	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35.	<b>II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)</b>	532	<b>1,189,890</b>	<b>1,427,606</b>
36.	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37.	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1,014,329	1,201,852
38.	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39.	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40.	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	175,561	225,754
41.	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42.	<b>III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532)</b>	539	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)</b>	540	<b>550,890</b>	<b>777,185</b>
44.	<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)</b>	541	<b>7,722,055</b>	<b>8,763,047</b>
45.	<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)</b>	542	<b>7,716,163</b>	<b>8,779,868</b>
46.	<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)</b>	543	<b>5,892</b>	<b>0</b>
47.	<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)</b>	544	<b>0</b>	<b>16,821</b>
48.	<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	545	<b>50,975</b>	<b>67,796</b>
49.	<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	546		
50.	<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	547		
51.	<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)</b>	548	<b>56,867</b>	<b>50,975</b>

*ANEKS – Dodatni računovodstveni izvještaj za period 01.01.-31.12.2020. i 01.01.-31.12.2019. godine*

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	3,898,923	4,629,613
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	1,729,284	1,821,873
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	12,594	17,695
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	1,631,315	1,620,901
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	2,857,596	3,201,213
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607	3,072	
601, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608	398,597	565,836
602, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	3,692	6,960
603, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS	613	2,770,378	3,221,792
612, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	1,389,705	1,563,982
613, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD	615	8,810	319
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	157,526	250,411
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	23,485	48,407
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618	1,954	14,805
<b>65</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)</b>	<b>619</b>	<b>43,782</b>	<b>25,175</b>
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	9,560	8,885
652	v) Prihod od donacija	624		
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	34,222	16,290
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628		

<b>66 + 67</b>	<b>FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI</b>	<b>629</b>	<b>40,314</b>	<b>31,132</b>
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	8,800	3,419
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
<b>51</b>	<b>TROŠKOVI MATERIJALA</b>	<b>633</b>	<b>3,314,374</b>	<b>3,752,192</b>
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	123,339	163,055
<b>52</b>	<b>TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA</b>	<b>635</b>	<b>1,110,893</b>	<b>1,212,167</b>
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	4,314	5,411
dio 525	Od toga: dnevnice	638	789	3,941
<b>53</b>	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)</b>	<b>639</b>	<b>456,128</b>	<b>420,393</b>
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640	176,110	153,164
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	136,307	144,984
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	111,982	57,801
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644		30,281
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	645		560
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	31,729	33,603
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
<b>55</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)</b>	<b>649</b>	<b>154,763</b>	<b>165,115</b>
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	32,182	21,827
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651		
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	22,418	30,861
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	36,119	42,012
553	g) Troškovi platnog prometa	655	16,197	18,631
554	d) Troškovi članarina	656	4,623	3,410
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	18,303	18,346
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	24,921	30,028
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	<b>660</b>		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	815,127	966,193
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	675,295	762,462
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	57,093	47,329
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	92,367	143,323
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	92,367	144,548
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		

nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	132,351	183,368

*Note uz finansijske izvještaje za 2019. i 2020. godinu nalaze se u Prilogu broj 1. ovog Prospekta i sastavni su dio istog.*

*Izveštaj o promenama u kapitalu na dan 31.12.2020. godine*

Red. broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva							Manji-niski interes	UKUPNI KAPITAL
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Stanje na dan 01.01.2019. god.</b>	901	821,191	4,039		82,119	91,886	999,235		999,235
2.	Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0
3.	Efekte ispravke grešaka	903					5,320	5,320		5,320
4.	<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2019. god. (901 ± 902 ± 903)</b>	904	821,191	4,039	0	82,119	97,206	1,004,555	0	1,004,555
5.	Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						0		0
6.	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0		0
7.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0		0
8.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					246,207	246,207		246,207

9.	Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0		0
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					232,951	232,951		232,951
11.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0
12.	<b>Stanje na dan 31.12.2019. god. / 01.01.2020. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)</b>	912	821,191	4,039	0	82,119	110,462	1,017,811	0	1,017,811
13.	Efekte promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0
14.	Efekte ispravke grešaka	914						0		0
15.	<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (912 ± 913 ± 914)</b>	915	821,191	4,039	0	82,119	110,462	1,017,811	0	1,017,811
16.	Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-5,851				-5,851		-5,851
17.	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917		1,812				1,812		1,812
18.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0		0
19.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					45,106	45,106		45,106

20.	Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921					110,462	110,462		110,462
22.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0		0
23.	<b>Stanje na dan 31.12.2020. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)</b>	<b>923</b>	<b>821,191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,119</b>	<b>45,106</b>	<b>948,416</b>	<b>0</b>	<b>948,416</b>

## Izvještaj o promjenama u kapitalu na dan 31.12.2019. godine

Red. broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva							Manjinsk i interes	UKUPNI KAPITAL
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Stanje na dan 01.01.2018. god.</b>	901	821,191	6,149		82,119	213,683	1,123,142		1,123,142
2.	Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0
3.	Efekte ispravke grešaka	903						0		0
4.	<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2018. god. (901 ± 902 ± 903)</b>	904	821,191	6,149	0	82,119	213,683	1,123,142	0	1,123,142
5.	Efekte revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						0		0
6.	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906		-2,110				-2,110		-2,110
7.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0		0
8.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					189,797	189,797		189,797

9.	Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909						0		0
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					311,594	311,594		311,594
11.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0
12.	<b>Stanje na dan 31.12.2018. god. / 01.01.2019. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)</b>	912	<b>821,191</b>	<b>4,039</b>	<b>0</b>	<b>82,119</b>	<b>91,886</b>	<b>999,235</b>	<b>0</b>	<b>999,235</b>
13.	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0
14.	Efekti ispravke grešaka	914					5,320	5,320		5,320
15.	<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2019. god. (912 ± 913 ± 914)</b>	915	<b>821,191</b>	<b>4,039</b>	<b>0</b>	<b>82,119</b>	<b>97,206</b>	<b>1,004,555</b>	<b>0</b>	<b>1,004,555</b>
16.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						0		0
17.	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						0		0
18.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0		0
19.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					246,207	246,207		246,207

20.	Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921					232,951	232,951		232,951
22.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0		0
23.	<b>Stanje na dan 31.12.2019. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)</b>	<b>923</b>	<b>821,191</b>	<b>4,039</b>	<b>0</b>	<b>82,119</b>	<b>110,462</b>	<b>1,017,811</b>	<b>0</b>	<b>1,017,811</b>

## 13.2 Konsolidovani finansijski izvještaji Emitenta i izvještaj o poslovanju, izrađen od strane uprave

Društvo, pored redovnih godišnjih izvještaja, ne izrađuje konsolidovane finansijske izvještaje, s obzirom na to da nema zavisnih pravnih lica.

Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2020. godinu nalazi se u Prilogu 2 ovog Prospekta.

### 13.3 Revizorski izvještaj Emitenta

#### 13.3.1 Revizija finansijskih izvještaja koji su uključeni u prospect

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2019. GODINU



### ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Оснивачима и Управном одбору "АТЛАНТИК ББ" Д.О.О. БАЊА ЛУКА

#### *Мишљење*

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја предузећа "АТЛАНТИК ББ" д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту Друштво), који обухватају биланс стања на дан 31.12.2019. године, биланс успјеха, извјештај о токовима готовине и извјештај о промјенама у капиталу за период 01.01.-31.12.2019. године, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извјештаје.

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 31.12.2019. године, као и резултате пословања, промјене у капиталу и токове готовине, за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици Српској.

#### *Основа за мишљење*

Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше одговорности у складу са тим стандардима детаљније су описане у дијелу нашег извјештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс), заједно са етичким захтјевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у Републици Српској, и испунили смо и друге наше етичке одговорности у складу са овим захтјевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују основ за изражавање нашег мишљења.

#### *Кључна питања ревизије*

Кључна питања ревизије су она питања која су, по нашем професионалном просуђивању, била од највећег значаја у ревизији финансијских извјештаја текућег периода. Након извршене ревизије закључили смо да нема кључних питања значајних за посебно саопштавање. Сви аспекти су обрађени у контексту ревизије финансијских извјештаја у цјелини, као и у формирању нашег мишљења, и ми не изражавамо посебно мишљење о овим питањима.

### *Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извјештаје*

Руководство Друштва одговорно је за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја, у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици Српској, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извјештаја, који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извјештаја, руководство је одговорно за процјену способности Друштва да настави са пословањем по начелу сталности, објелодањујући када је то примјенљиво, питања која се односе на наставак пословања, осим уколико руководство не намјерава да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање одговорна су за надзор над процесом финансијског извјештавања Друштва.

### *Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја*

Наш циљ је да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји у цјелини не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и да издамо извјештај ревизора који садржи наше мишљење. Разумно увјеравање је висок ниво увјеравања, али није гаранција да ће ревизија извршена у складу са Међународним стандардима ревизије увјек открити материјално значајан погрешан исказ када он постоји. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним уколико се може у разумној мјери очекивати да они, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке корисника које се доносе на основу ових финансијских извјештаја.

Као саставни дио ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми користимо професионално просуђивање и задржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- Идентификујемо и процјењујемо ризике од материјално значајног погрешног исказа у финансијским извјештајима, насталог услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и извршавамо ревизорске процедуре које одговарају тим ризицима и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и одговарајући да обезбједе основу за наше мишљење. Ризик од неоткривања материјално значајног погрешног исказа насталог услед криминалне радње је већи од ризика од материјално значајног погрешног исказа насталог услед грешке, пошто криминална радња може подразумевати тајне споразуме, фалсификовање, намјерне пропусте, лажне исказе или заобилажење интерне контроле.
- Сагледавамо интерне контроле које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о дјелотворности интерних контрола Друштва.
- Оцјењујемо адекватност примјењених рачуноводствених политика и оправданост рачуноводствених процјена и са њима повезаних објелодањивања извршених од стране руководства.

- Доносимо закључак о адекватности примјене начела сталности пословања од стране руководства и, да ли, на основу прибављених ревизијских доказа, постоји материјално значајна неизвјесност у вези са догађајима или околностима који могу изазвати значајну сумњу у погледу способности Друштва да настави пословање по начелу сталности. Уколико закључимо да постоји материјално значајна неизвјесност, ми смо у обавези да скренемо пажњу у нашем извјештају ревизора на одговарајућа објелодањивања наведена у финансијским извјештајима, или да модификујемо наше мишљење, уколико су таква објелодањивања неадекватна. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прибављеним до датума нашег извјештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу проузроковати да Друштво престане да послује у складу са начелом сталности.
- Дајемо оцјену опште презентације, структуре и садржаја финансијских извјештаја, укључујући и објелодањивања, као и да ли финансијски извјештаји приказују поткрепљујуће трансакције и догађаје на начин којим се постиже истинита и објективна презентација.

Ми комуницирамо са лицима овлашћеним за управљање у вези са, између осталог, планираним обимом и временом ревизије и значајним налазима ревизије, укључујући и значајне недостатке у интерним контролама које идентификујемо током наше ревизије.

Такође обезбеђујемо лицима овлашћеним за управљање изјаву да се придржавамо релевантних етичких захтјева у вези са независношћу и да ћемо им саопштити све односе и остала питања за које се у разумној мјери може очекивати да се одражавају на нашу независност и, гдје је то примјенљиво, одговарајуће мјере заштите.

#### *Скретање пажње*

Нисмо на лицу мјеста пратили физичко бројање залиха закључно са 31.12.2019 године, јер смо касније у односу на тај датум, ангажовани од стране Друштва да извршимо ревизију финансијских извјештаја за 2019. годину. Нисмо били у могућности да се извођењем других ревизорских поступака, увјеримо у стање количина и вриједност залиха на дан 31.12.2019. године.

Као што је објелодањено у напомени 3.12. уз финансијске извјештаје, Друштво није признало резервисања за отпремнине радницима код одласка у пензију у финансијским извјештајима за 2019. годину, што није у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 "Примања запослених". С обзиром да Друштво није утврдило садашњу вриједност акумулисаних права запослених на отпремнине на дан 31.12.2019. године, нисмо могли квантификовати потенцијалне ефекте на финансијске извјештаје Друштва за 2019. годину.

Као што је објелодањено у напомени 17 уз финансијске извјештаје Друштво је у оквиру ставке потраживања од купаца, на дан 31.12.2019. године, исказало сумњива и спорна потраживања односно потраживања чија је наплата неизвјесна у износу од 375.556 КМ. Друштво није извршило исправку вриједности ових потраживања.

Као што је објелодањено у напомени 24 уз финансијске извјештаје предузеће „Атлантик ДД“ д.о.о Бања Лука је до 2018. године имало својство повезаног правног лица са Атлантик ББ д.о.о. Бања Лука. Дана 19.12.2018. године закључен је ликвидациони поступак над Атлантик ДД д.о.о. На дан 31.12.2019. године, Друштво


- 5 -

није извршило искњиживање салда потраживања од повезаног правног лица у износу од 156.948 КМ и обавеза према повезаном правном лицу у износу од 26.499 КМ.


У 2019 години Друштво је имало значајних проблема са обезбеђењем ликвидности. На дан 31.12.2019. године, краткорочне обавезе Друштва су за 58.269 КМ веће од укупне обртне имовине. Ова чињеница указује на значајну сумњу у погледу могућности Друштва да настави пословање у наредном периоду, у складу са начелом сталности пословања.

Бања Лука, 29.03.2021. године

Проф. др Новак Кондић  
Овлашћени ревизор



мр Невенка Петровић  
Овлашћени ревизор



## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2020. GODINU



### ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Оснивачима и Управном одбору "АТЛАНТИК ББ" Д.О.О. БАЊА ЛУКА

#### *Мишљење*

Извршили смо ревизију финансијских извјештаја предузећа "АТЛАНТИК ББ" д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту Друштво), који обухватају биланс стања на дан 31.12.2020. године, биланс успјеха, извјештај о токовима готовине и извјештај о промјенама у капиталу за период 01.01.-31.12.2020. године, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извјештаје.

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан 31.12.2020. године, као и резултате пословања, промјене у капиталу и токове готовине, за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици Српској.

#### *Основа за мишљење*

Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше одговорности у складу са тим стандардима детаљније су описане у дијелу нашег извјештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс), заједно са етичким захтјевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у Републици Српској, и испунили смо и друге наше етичке одговорности у складу са овим захтјевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују основ за изражавање нашег мишљења.

#### *Кључна питања ревизије*

Кључна питања ревизије су она питања која су, по нашем професионалном просуђивању, била од највећег значаја у ревизији финансијских извјештаја текућег периода. Након извршене ревизије закључили смо да нема кључних питања значајних за посебно саопштавање. Сви аспекти су обрађени у контексту ревизије финансијских извјештаја у цјелини, као и у формирању нашег мишљења, и ми не изражавамо посебно мишљење о овим питањима.

### *Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извјештаје*

Руководство Друштва одговорно је за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја, у складу са рачуноводственим прописима који се примјењују у Републици Српској, као и за оне интерне контроле за које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извјештаја, који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале усљед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извјештаја, руководство је одговорно за процјену способности Друштва да настави са пословањем по начелу сталности, објелодањујући када је то примјенљиво, питања која се односе на наставак пословања, осим уколико руководство не намјерава да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање одговорна су за надзор над процесом финансијског извјештавања Друштва.

### *Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја*

Наш циљ је да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји у цјелини не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале усљед криминалне радње или грешке, и да издамо извјештај ревизора који садржи наше мишљење. Разумно увјеравање је висок ниво увјеравања, али није гаранција да ће ревизија извршена у складу са Међународним стандардима ревизије увјек открити материјално значајан погрешан исказ када он постоји. Погрешни искази могу настати усљед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним уколико се може у разумној мјери очекивати да они, појединачно или у збиру, утичу на економске одлуке корисника које се доносе на основу ових финансијских извјештаја.

Као саставни дио ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми користимо професионално просуђивање и задржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- Идентификујемо и процјењујемо ризике од материјално значајног погрешног исказа у финансијским извјештајима, насталог усљед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и извршавамо ревизорске процедуре које одговарају тим ризицима и прибављамо ревизијске доказе који су довољни и одговарајући да обезбједе основу за наше мишљење. Ризик од неоткривања материјално значајног погрешног исказа насталог усљед криминалне радње је већи од ризика од материјално значајног погрешног исказа насталог усљед грешке, пошто криминална радња може подразумевати тајне споразуме, фалсификовање, намјерне пропусте, лажне исказе или заобилажење интерне контроле.
- Сагледавамо интерне контроле које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о дјелотворности интерних контрола Друштва.
- Оцјењујемо адекватност примјењених рачуноводствених политика и оправданост рачуноводствених процјена и са њима повезаних објелодањивања извршених од стране руководства.
- Доносимо закључак о адекватности примјене начела сталности пословања од стране руководства и, да ли, на основу прибављених ревизијских доказа, постоји

материјално значајна неизвјесност у вези са догађајима или околностима који могу изазвати значајну сумњу у погледу способности Друштва да настави пословање по начелу сталности. Уколико закључимо да постоји материјално значајна неизвјесност, ми смо у обавези да скренемо пажњу у нашем извјештају ревизора на одговарајућа објелодањивања наведена у финансијским извјештајима, или да модификујемо наше мишљење, уколико су таква објелодањивања неадекватна. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прибављеним до датума нашег извјештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу проузроковати да Друштво престане да послује у складу са начелом сталности.

- Дајемо оцјену опште презентације, структуре и садржаја финансијских извјештаја, укључујући и објелодањивања, као и да ли финансијски извјештаји приказују поткрепљујуће трансакције и догађаје на начин којим се постиже истинита и објективна презентација.

Ми комуницирамо са лицима овлашћеним за управљање у вези са, између осталог, планираним обимом и временом ревизије и значајним налазима ревизије, укључујући и значајне недостатке у интерним контролама које идентификујемо током наше ревизије.

Такође обезбеђујемо лицима овлашћеним за управљање изјаву да се придржавамо релевантних етичких захтјева у вези са независношћу и да ћемо им саопштити све односе и остала питања за које се у разумној мјери може очекивати да се одражавају на нашу независност и, гдје је то примјенљиво, одговарајуће мјере заштите.

#### *Скретање пажње*

Нисмо на лицу мјеста пратили физичко бројање залиха закључно са 31.12.2020 године, јер смо касније у односу на тај датум, ангажовани од стране Друштва да извршимо ревизију финансијских извјештаја за 2020. годину. Нисмо били у могућности да се извођењем других ревизорских поступака, увјеримо у стање количина и вриједност залиха на дан 31.12.2020. године.

Као што је објелодањено у напомени 3.12. уз финансијске извјештаје, Друштво није признало резервисања за отпремнине радницима код одласка у пензију у финансијским извјештајима за 2020. годину, што није у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 "Примања запослених". С обзиром да Друштво није утврдило садашњу вриједност акумулисаних права запослених на отпремнине на дан 31.12.2020. године, нисмо могли квантификовати потенцијалне ефекте на финансијске извјештаје Друштва за 2020. годину.


Као што је објелодањено у напомени 17 уз финансијске извјештаје Друштво је у оквиру ставке потраживања од купаца, на дан 31.12.2020. године, исказало сумњива и спорна потраживања односно потраживања чија је наплата неизвјесна у износу од 319.719 КМ. Друштво није извршило исправку вриједности ових потраживања.

Као што је објелодањено у напомени 24 уз финансијске извјештаје предузеће „Атлантук ДД“ д.о.о Бања Лука је до 2018. године имало својство повезаног правног лица са Атлантук ББ д.о.о. Бања Лука. Дана 19.12.2018. године закључен је ликвидациони поступак над Атлантук ДД д.о.о. На дан 31.12.2020. године, Друштво није извршило искњижавање салда потраживања од повезаног правног лица у износу од 156.948 КМ и обавеза према повезаном правном лицу у износу од 26.499 КМ.


- 5 -

Бања Лука, 29.03.2021. године

Проф. др Новак Кондић  
Овлашћени ревизор



мр Невенка Петровић  
Овлашћени ревизор



### 13.3.2 Izjava da su finansijski izvještaji revidirani

Finansijski izvještaji za 2019. i 2020. godinu su revidirani u skladu sa propisima i standardima revizije. Odgovorna lica za reviziju nisu odbila da obave reviziju niti da je potpišu, a u revizorskom izvještaju nisu uključena nikakva ograničenja ili uzdržavanje od mišljenja.

### 13.3.3 Navođenje ostalih podataka u prospektu koji su revidirani od strane ovlašćenog revizora

Osim podataka koji su navedeni u izvještajima ovlašćenog revizora za 2019. i 2020. godinu ne postoje drugi podaci u Prospektu koji su revidirani od strane ovlašćenih revizora.

### 13.4 Sudski, upravni i arbitražni postupci

Prema izjavama rukovodstva Društva, na dan 31.12.2020. godine Društvo nije tužena strana ni u jednom sudskom postupku.

Procijenjena vrijednost sudskih postupaka koje Društvo vodi protiv drugih lica, odnosno u kojima se javlja kao tužilac, na dan 31.12.2020. godine, iznosi 366.353 KM.

U trenutku izrade Jedinstvenog prospekta Društvo nema upravnih niti arbitražnih postupaka.

### 13.5 Značajna promjena finansijskog ili tržišnog položaja Emitenta

U periodu od završetka posljednjeg finansijskog perioda za koji su objavljene revidirane finansijske informacije nije došlo do nikakvih značajnih promjena u poslovanju Emitenta i njegovoj poslovnoj strategiji.

## 14 DODATNE INFORMACIJE

### 14.1 Osnovni kapital

#### 14.1.1 Iznos uplaćenog i upisanog osnovnog kapitala

Osnovni kapital Emitenta je upisan i uplaćen u cjelosti i iznosi 821.191 KM.

### 14.2 Statut

#### 14.2.1 Opis djelatnosti Emitenta uz navođenje članova statuta kojima je to regulisano

Članom 4. statuta Društva definisane su djelatnosti koje Društvo obavlja.

Djelatnosti Društva su u registar nadležnog suda, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, upisane kako slijedi:

17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

17.23 Proizvodnja kancelarijskog materijala od papira

17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

18.11 Štampanje novina

18.12 Ostalo štampanje

18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje

18.14 Knjigovezačke i pripadajuće uslužne djelatnosti

32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.

45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima

46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama

46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom

46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i avionima

46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožđa

46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i proizvodima od kože

46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom

- 46.18 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem)
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom , čokoladom i proizvodima od šećera
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko ektričnim aparatima za domaćinstvo
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
- 46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim , tečnim i gasovitim gorivima i ličnim proizvodima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrova)
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pišaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama

- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije)
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo preko pošte ili Interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 49.42 Usluge preseljenja
- 56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i lista poštanskih adresa korisnika
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 73.11 Agencije za reklamu i propagandu
- 73.12 Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografske djelatnosti

Pretežna djelatnost Društva je:

- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

Društvo može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

## 15 ZNAČAJNI UGOVORI

U trenutku izrade Jedinstvenog prospekta Društvo nema niti jedana značajan ugovor zakljužen izvan redovnih djelatnosti koji bi mogao uticati na sposobnost Društva da ispunjava obaveze prema imaocima hartija od vrijednosti koje su predmet ponude.

## 16 INFORMACIJE ČIJI SU IZVOR TREĆA LICA I IZJAVE STRUČNJAKA

Osim revizorskih izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenih pod tačkom 2.1. ovog dokumenta, ne postoje druga mišljenja ili izvještaji koja su izradila treća lica kojima je priznat status stručnjaka u nekom području.

## 17 DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID

Za sve vrijeme važenja Jedinstvenog prospekta, na internet stranici kao i u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme biće dostupni javnosti sledeći dokumenti:

- a) statut/osnivački akt Emitenta;
- b) svi izvještaji, pisma i drugi dokumenti, finansijske informacije o prošlom poslovanju, procjene i mišljenja stručnjaka, koji su pripremljeni na zahtjev Emitenta, čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospekt ili na koji se Jedinstveni prospekt poziva;
- c) finansijske informacije o prošlom poslovanju za dvije finansijske godine, koje prethode objavi Jedinstvenog prospekta.

## 18 KLJUČNE INFORMACIJE

### 18.1 Interesi pravnih/fizičkih osoba u vezi sa izdavanjem/ponudom

Osim interesa Društva za prikupljanjem sredstava ponudom obveznica za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

## 18.2 Razlozi za ponudu i namjena sredstava

Sredstva pribavljena drugom emisijom obveznica koristiće se za:

1. Prijevremenu isplatu svih kredita prema komercijalnim bankama, u ukupnom iznosi od cca 3.800.000 KM.
2. Preostali iznos od cca 700.000 KM koristiće se za isplatu obaveza prema dobavljačima.

Pregled obaveza po kreditima i leasingu dat je u narednoj tabeli:

<i>BANKE</i>	<i>UGOVOR</i>	<i>24.05.2021</i>
<i>Inetesa San Paolo Bank dd BiH</i>	219072	1.410.547,02
<i>Inetesa San Paolo Bank dd BiH</i>	219073	39.613,14
<i>Inetesa San Paolo Bank dd BiH</i>	219074	191.617,83
<i>NLB Banka a.d. Banja Luka</i>	1313-2	1.451.827,75
<i>NLB Banka a.d. Banja Luka</i>	1314-2	50.788,67
<i>Naša banka a.d. Bijeljina</i>	auto	19.520,09
<i>Naša banka a.d. Bijeljina</i>	dugor.	36.010,72
<i>Inetesa San Paolo dd BiH</i>	revolv.	450.000,00
<i>Naša banka a.d. Bijeljina</i>	revolv.	25.000,00
<i>BBI d.d. Sarajevo</i>	revolv.	50.000,00
<i>Leasing</i>	toyota	21.945,54
<i>Leasing</i>	CTP	54.674,70
<b>UKUPNO</b>		<b>3.801.545,46</b>

U slučaju da se obaveze po kreditima i leasingu smanje do momenta raspoloživosti sredstava iz druge emisije obveznica, višak novca će se preusmjeriti u isplate obaveza prema dobavljačima.

## 19 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE ĆE BITI PONUĐENE/UKLJUČENE U TRGOVANJE

### 19.1 Opis vrste i klase hartije od vrijednosti koje su predmet ponude i uključena u trgovanje

Vrsta hartije od vrijednosti koje su predmet ponude i uključena u trgovanje:

- dugoročne korporativne obveznice.

### 19.2 Karakteristike hartija od vrijednosti

Obveznice ove emisije će biti slobodno prenosive, dugoročne, dužničke hartije od vrijednosti koje se izdaju, odnosno nude u obliku dematerijalizovanog finansijskog instrumenta i registruju u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti na ime zakonitog imaoa.

### 19.3 Položaj hartija od vrijednosti koje su predmet ponude i uključena u trgovanje

Obaveze Društva po osnovu emitovanih obveznica predstavljaju direktnu, безусловnu i obezbjeđenu obavezu Društva, koja je jednaka i međusobno ravnopravna sa svim ostalim sadašnjim i budućim obavezama Društva koje su obezbjeđene mjenicama, osim obaveza koje mogu imati prvenstvo u odnosu na njih u skladu sa imperativnim propisima. Obaveze Društva po osnovu emisije obveznica, odnosno isplate glavnice i kamate, izvršavaće se iz redovnih prihoda Društva do dospijea.

Ne postoje ugovorne klauzule koje bi uticale na položaj ili subordinirale hartije od vrijednosti iz ove ponude, u odnosu na sve sadašnje ili buduće obaveze Emitenta.

Uključenje obveznica u trgovanje opisano je u tački 21. ovog Prospekta.

### 19.4 Opis prava koje daju hartije od vrijednosti, eventualna ograničenja tih prava, kao i postupak za izvršavanje tih prava

Obveznice daju pravo na povrat glavnice i pravo na naplatu pripadajuće kamate.

Vlasnici obveznica takođe imaju pravo na zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom anuiteta, kao i pravo raspolaganja obveznicama, uključujući i uspostavljanje založnog prava.

Nijedan vlasnik obveznice nema pravo da traži prijevremeno dospijeće.

Prava i obaveze iz hartija od vrijednosti - obveznica, stiču se, prenose i ograničavaju njihovim upisom na račune vlasnika obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, a u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti.

### 19.5 Kamatna stopa, dospijeće, način obračuna i rokovi za isplatu glavnice i kamate po predmetnim obveznicama

Obveznice se emituju sa rokom dospjeća od 10 (deset) godina, uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 4,50%. U prvih 18 mjeseci isplaćuje se samo kamata. Nakon isteka perioda od 18 mjeseci kamata se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se jednom mjesečno zajedno sa pripadajućim dijelom glavnice. Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena sa učestalošću isplate kamate po dospjelim anuitetima iz obveznica na godišnjem nivou. S obzirom da anuiteti dospijevaju mjesečno, tj. dvanaest puta godišnje na naplatu, kamate će se isplaćivati na mjesečnom nivou, a kamatna stopa obveznica iznosi 0,375% na mjesečnom nivou (na neotplaćeni dio glavnice).

Nakon 18 mjeseci (grace perioda), glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u mjesečnim anuitetima (102 anuiteta) najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana dospjeća anuiteta.

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta - Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka (dalje: "Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.

Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 7 (sedam) radnih dana od dana dospjeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.

Ukoliko je rok plaćanja (dan isplate) anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH. Ukoliko je rok plaćanja neradni dan u jednoj od navedenih institucija, uplata na račun za posebnu namjenu će se vršiti prvi radni dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta.

Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra Emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.

U slučaju kašnjenja isplate glavnice i pripadajuće kamate Emitent je obavezan da plati zakonsku zateznu kamatu na dospjeli dug (glavnica+redovna kamata, bez dospjele zatezne kamate), počev od dana isteka prethodno navedenog roka pa do dana stvarne isplate platnom agentu.

$K = \text{Ukupan dospjeli Dug (glavnica + kamata)} * \% \text{zatezne kamate} * (\text{broj dana kašnjenja} / \text{stvarni broj dana u godini})$

Potraživanja po osnovu isplate kamate i glavnice zastarjevaju tri (3) godine od dana dospjeća svake pojedinačne isplate kamate i glavnice u skladu sa članom 372. Zakona o obligacionim odnosima.

### 19.6 Način i metode amortizacije i vremenski raspored plaćanja

U nastavku slijedi preliminarni amortizacioni plan emisije obveznica, koji se zasniva na pretpostavci da će se realizovati cjelokupni planirani iznos emisije. U slučaju da se emisija obveznica ne realizuje u cjelosti, naknadno će se prilagoditi amortizacioni plan.

Kao datum registracije emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti projektovan je 01.07.2021. godine.

Br.rate	Datum dospjeća	Broj obveznica	Kamata	Iznos kamate	Vrijednost kupona	Anuitet	Isplata glavnice	Neplaćeni iznos glavnice	Pool factor
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.8.2021	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
2	1.9.2021	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
3	1.10.2021	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
4	1.11.2021	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
5	1.12.2021	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
6	1.1.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
7	1.2.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
8	1.3.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
9	1.4.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
10	1.5.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
11	1.6.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
12	1.7.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
13	1.8.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
14	1.9.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
15	1.10.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
16	1.11.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
17	1.12.2022	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000

18	1.1.2023	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>16.875,00</b>	0,00	4.500.000,00	1,0000
19	1.2.2023	45.000	0,375%	16.875,00	0,37500	<b>53.173,40</b>	36.298,40	4.500.000,00	1,0000
20	1.3.2023	45.000	0,375%	16.738,88	0,37198	<b>53.173,40</b>	36.434,52	4.463.701,60	0,9919
21	1.4.2023	45.000	0,375%	16.602,25	0,36894	<b>53.173,40</b>	36.571,15	4.427.267,08	0,9838
22	1.5.2023	45.000	0,375%	16.465,11	0,36589	<b>53.173,40</b>	36.708,29	4.390.695,93	0,9757
23	1.6.2023	45.000	0,375%	16.327,45	0,36283	<b>53.173,40</b>	36.845,95	4.353.987,64	0,9676
24	1.7.2023	45.000	0,375%	16.189,28	0,35976	<b>53.173,40</b>	36.984,12	4.317.141,69	0,9594
25	1.8.2023	45.000	0,375%	16.050,59	0,35668	<b>53.173,40</b>	37.122,81	4.280.157,57	0,9511
26	1.9.2023	45.000	0,375%	15.911,38	0,35359	<b>53.173,40</b>	37.262,02	4.243.034,76	0,9429
27	1.10.2023	45.000	0,375%	15.771,65	0,35048	<b>53.173,40</b>	37.401,75	4.205.772,74	0,9346
28	1.11.2023	45.000	0,375%	15.631,39	0,34736	<b>53.173,40</b>	37.542,01	4.168.370,99	0,9263
29	1.12.2023	45.000	0,375%	15.490,61	0,34424	<b>53.173,40</b>	37.682,79	4.130.828,98	0,9180
30	1.1.2024	45.000	0,375%	15.349,30	0,34110	<b>53.173,40</b>	37.824,10	4.093.146,19	0,9096
31	1.2.2024	45.000	0,375%	15.207,46	0,33794	<b>53.173,40</b>	37.965,94	4.055.322,08	0,9012
32	1.3.2024	45.000	0,375%	15.065,09	0,33478	<b>53.173,40</b>	38.108,32	4.017.356,14	0,8927
33	1.4.2024	45.000	0,375%	14.922,18	0,33160	<b>53.173,40</b>	38.251,22	3.979.247,83	0,8843
34	1.5.2024	45.000	0,375%	14.778,74	0,32842	<b>53.173,40</b>	38.394,66	3.940.996,60	0,8758
35	1.6.2024	45.000	0,375%	14.634,76	0,32522	<b>53.173,40</b>	38.538,64	3.902.601,94	0,8672
36	1.7.2024	45.000	0,375%	14.490,24	0,32201	<b>53.173,40</b>	38.683,16	3.864.063,30	0,8587
37	1.8.2024	45.000	0,375%	14.345,18	0,31878	<b>53.173,40</b>	38.828,23	3.825.380,13	0,8501
38	1.9.2024	45.000	0,375%	14.199,57	0,31555	<b>53.173,40</b>	38.973,83	3.786.551,91	0,8415
39	1.10.2024	45.000	0,375%	14.053,42	0,31230	<b>53.173,40</b>	39.119,98	3.747.578,08	0,8328
40	1.11.2024	45.000	0,375%	13.906,72	0,30904	<b>53.173,40</b>	39.266,68	3.708.458,09	0,8241
41	1.12.2024	45.000	0,375%	13.759,47	0,30577	<b>53.173,40</b>	39.413,93	3.669.191,41	0,8154
42	1.1.2025	45.000	0,375%	13.611,67	0,30248	<b>53.173,40</b>	39.561,74	3.629.777,48	0,8066
43	1.2.2025	45.000	0,375%	13.463,31	0,29918	<b>53.173,40</b>	39.710,09	3.590.215,74	0,7978
44	1.3.2025	45.000	0,375%	13.314,40	0,29588	<b>53.173,40</b>	39.859,00	3.550.505,65	0,7890
45	1.4.2025	45.000	0,375%	13.164,92	0,29255	<b>53.173,40</b>	40.008,48	3.510.646,65	0,7801
46	1.5.2025	45.000	0,375%	13.014,89	0,28922	<b>53.173,40</b>	40.158,51	3.470.638,17	0,7713
47	1.6.2025	45.000	0,375%	12.864,30	0,28587	<b>53.173,40</b>	40.309,10	3.430.479,66	0,7623
48	1.7.2025	45.000	0,375%	12.713,14	0,28251	<b>53.173,40</b>	40.460,26	3.390.170,56	0,7534
49	1.8.2025	45.000	0,375%	12.561,41	0,27914	<b>53.173,40</b>	40.611,99	3.349.710,30	0,7444
50	1.9.2025	45.000	0,375%	12.409,12	0,27576	<b>53.173,40</b>	40.764,28	3.309.098,31	0,7354
51	1.10.2025	45.000	0,375%	12.256,25	0,27236	<b>53.173,40</b>	40.917,15	3.268.334,03	0,7263
52	1.11.2025	45.000	0,375%	12.102,81	0,26895	<b>53.173,40</b>	41.070,59	3.227.416,88	0,7172
53	1.12.2025	45.000	0,375%	11.948,80	0,26553	<b>53.173,40</b>	41.224,60	3.186.346,29	0,7081
54	1.1.2026	45.000	0,375%	11.794,21	0,26209	<b>53.173,40</b>	41.379,19	3.145.121,69	0,6989
55	1.2.2026	45.000	0,375%	11.639,03	0,25865	<b>53.173,40</b>	41.534,37	3.103.742,50	0,6897
56	1.3.2026	45.000	0,375%	11.483,28	0,25518	<b>53.173,40</b>	41.690,12	3.062.208,13	0,6805
57	1.4.2026	45.000	0,375%	11.326,94	0,25171	<b>53.173,40</b>	41.846,46	3.020.518,01	0,6712
58	1.5.2026	45.000	0,375%	11.170,02	0,24822	<b>53.173,40</b>	42.003,38	2.978.671,55	0,6619
59	1.6.2026	45.000	0,375%	11.012,51	0,24472	<b>53.173,40</b>	42.160,90	2.936.668,17	0,6526

60	1.7.2026	45.000	0,375%	10.854,40	0,24121	<b>53.173,40</b>	42.319,00	2.894.507,27	0,6432
61	1.8.2026	45.000	0,375%	10.695,71	0,23768	<b>53.173,40</b>	42.477,69	2.852.188,27	0,6338
62	1.9.2026	45.000	0,375%	10.536,41	0,23414	<b>53.173,40</b>	42.636,99	2.809.710,58	0,6244
63	1.10.2026	45.000	0,375%	10.376,53	0,23059	<b>53.173,40</b>	42.796,87	2.767.073,59	0,6149
64	1.11.2026	45.000	0,375%	10.216,04	0,22702	<b>53.173,40</b>	42.957,36	2.724.276,72	0,6054
65	1.12.2026	45.000	0,375%	10.054,95	0,22344	<b>53.173,40</b>	43.118,45	2.681.319,36	0,5958
66	1.1.2027	45.000	0,375%	9.893,25	0,21985	<b>53.173,40</b>	43.280,15	2.638.200,90	0,5863
67	1.2.2027	45.000	0,375%	9.730,95	0,21624	<b>53.173,40</b>	43.442,45	2.594.920,75	0,5766
68	1.3.2027	45.000	0,375%	9.568,04	0,21262	<b>53.173,40</b>	43.605,36	2.551.478,31	0,5670
69	1.4.2027	45.000	0,375%	9.404,52	0,20899	<b>53.173,40</b>	43.768,88	2.507.872,95	0,5573
70	1.5.2027	45.000	0,375%	9.240,39	0,20534	<b>53.173,40</b>	43.933,01	2.464.104,07	0,5476
71	1.6.2027	45.000	0,375%	9.075,64	0,20168	<b>53.173,40</b>	44.097,76	2.420.171,06	0,5378
72	1.7.2027	45.000	0,375%	8.910,27	0,19801	<b>53.173,40</b>	44.263,13	2.376.073,30	0,5280
73	1.8.2027	45.000	0,375%	8.744,29	0,19432	<b>53.173,40</b>	44.429,11	2.331.810,18	0,5182
74	1.9.2027	45.000	0,375%	8.577,68	0,19062	<b>53.173,40</b>	44.595,72	2.287.381,06	0,5083
75	1.10.2027	45.000	0,375%	8.410,45	0,18690	<b>53.173,40</b>	44.762,96	2.242.785,34	0,4984
76	1.11.2027	45.000	0,375%	8.242,58	0,18317	<b>53.173,40</b>	44.930,82	2.198.022,39	0,4884
77	1.12.2027	45.000	0,375%	8.074,09	0,17942	<b>53.173,40</b>	45.099,31	2.153.091,57	0,4785
78	1.1.2028	45.000	0,375%	7.904,97	0,17567	<b>53.173,40</b>	45.268,43	2.107.992,26	0,4684
79	1.2.2028	45.000	0,375%	7.735,21	0,17189	<b>53.173,40</b>	45.438,19	2.062.723,83	0,4584
80	1.3.2028	45.000	0,375%	7.564,82	0,16811	<b>53.173,40</b>	45.608,58	2.017.285,64	0,4483
81	1.4.2028	45.000	0,375%	7.393,79	0,16431	<b>53.173,40</b>	45.779,61	1.971.677,06	0,4382
82	1.5.2028	45.000	0,375%	7.222,12	0,16049	<b>53.173,40</b>	45.951,29	1.925.897,45	0,4280
83	1.6.2028	45.000	0,375%	7.049,80	0,15666	<b>53.173,40</b>	46.123,60	1.879.946,17	0,4178
84	1.7.2028	45.000	0,375%	6.876,83	0,15282	<b>53.173,40</b>	46.296,57	1.833.822,56	0,4075
85	1.8.2028	45.000	0,375%	6.703,22	0,14896	<b>53.173,40</b>	46.470,18	1.787.526,00	0,3972
86	1.9.2028	45.000	0,375%	6.528,96	0,14509	<b>53.173,40</b>	46.644,44	1.741.055,82	0,3869
87	1.10.2028	45.000	0,375%	6.354,04	0,14120	<b>53.173,40</b>	46.819,36	1.694.411,38	0,3765
88	1.11.2028	45.000	0,375%	6.178,47	0,13730	<b>53.173,40</b>	46.994,93	1.647.592,02	0,3661
89	1.12.2028	45.000	0,375%	6.002,24	0,13338	<b>53.173,40</b>	47.171,16	1.600.597,09	0,3557
90	1.1.2029	45.000	0,375%	5.825,35	0,12945	<b>53.173,40</b>	47.348,05	1.553.425,93	0,3452
91	1.2.2029	45.000	0,375%	5.647,79	0,12551	<b>53.173,40</b>	47.525,61	1.506.077,87	0,3347
92	1.3.2029	45.000	0,375%	5.469,57	0,12155	<b>53.173,40</b>	47.703,83	1.458.552,27	0,3241
93	1.4.2029	45.000	0,375%	5.290,68	0,11757	<b>53.173,40</b>	47.882,72	1.410.848,44	0,3135
94	1.5.2029	45.000	0,375%	5.111,12	0,11358	<b>53.173,40</b>	48.062,28	1.362.965,72	0,3029
95	1.6.2029	45.000	0,375%	4.930,89	0,10958	<b>53.173,40</b>	48.242,51	1.314.903,44	0,2922
96	1.7.2029	45.000	0,375%	4.749,98	0,10556	<b>53.173,40</b>	48.423,42	1.266.660,92	0,2815
97	1.8.2029	45.000	0,375%	4.568,39	0,10152	<b>53.173,40</b>	48.605,01	1.218.237,50	0,2707
98	1.9.2029	45.000	0,375%	4.386,12	0,09747	<b>53.173,40</b>	48.787,28	1.169.632,49	0,2599
99	1.10.2029	45.000	0,375%	4.203,17	0,09340	<b>53.173,40</b>	48.970,23	1.120.845,21	0,2491
100	1.11.2029	45.000	0,375%	4.019,53	0,08932	<b>53.173,40</b>	49.153,87	1.071.874,98	0,2382
101	1.12.2029	45.000	0,375%	3.835,20	0,08523	<b>53.173,40</b>	49.338,20	1.022.721,11	0,2273

102	1.1.2030	45.000	0,375%	3.650,19	0,08112	53.173,40	49.523,21	973.382,91	0,2163
103	1.2.2030	45.000	0,375%	3.464,47	0,07699	53.173,40	49.708,93	923.859,70	0,2053
104	1.3.2030	45.000	0,375%	3.278,07	0,07285	53.173,40	49.895,34	874.150,77	0,1943
105	1.4.2030	45.000	0,375%	3.090,96	0,06869	53.173,40	50.082,44	824.255,44	0,1832
106	1.5.2030	45.000	0,375%	2.903,15	0,06451	53.173,40	50.270,25	774.172,99	0,1720
107	1.6.2030	45.000	0,375%	2.714,64	0,06033	53.173,40	50.458,77	723.902,74	0,1609
108	1.7.2030	45.000	0,375%	2.525,41	0,05612	53.173,40	50.647,99	673.443,98	0,1497
109	1.8.2030	45.000	0,375%	2.335,48	0,05190	53.173,40	50.837,92	622.795,99	0,1384
110	1.9.2030	45.000	0,375%	2.144,84	0,04766	53.173,40	51.028,56	571.958,07	0,1271
111	1.10.2030	45.000	0,375%	1.953,49	0,04341	53.173,40	51.219,92	520.929,52	0,1158
112	1.11.2030	45.000	0,375%	1.761,41	0,03914	53.173,40	51.411,99	469.709,60	0,1044
113	1.12.2030	45.000	0,375%	1.568,62	0,03486	53.173,40	51.604,78	418.297,61	0,0930
114	1.1.2031	45.000	0,375%	1.375,10	0,03056	53.173,40	51.798,30	366.692,83	0,0815
115	1.2.2031	45.000	0,375%	1.180,85	0,02624	53.173,40	51.992,55	314.894,52	0,0700
116	1.3.2031	45.000	0,375%	985,88	0,02191	53.173,40	52.187,52	262.901,98	0,0584
117	1.4.2031	45.000	0,375%	790,18	0,01756	53.173,40	52.383,22	210.714,46	0,0468
118	1.5.2031	45.000	0,375%	593,74	0,01319	53.173,40	52.579,66	158.331,24	0,0352
119	1.6.2031	45.000	0,375%	396,57	0,00881	53.173,40	52.776,83	105.751,58	0,0235
120	1.7.2031	45.000	0,375%	198,66	0,00441	53.173,40	52.974,75	52.974,75	0,0118
<b>UKUPNO</b>				<b>1.227.436,89</b>		<b>5.727.436,89</b>	<b>4.500.000,00</b>		

## 19.7 Prinos i opis metoda izračunavanja

Prinos do dospijea označava diskontnu stopu koja izjednačava kupovnu cijenu obveznice sa sadašnjom vrijednošću svih očekivanih novčanih tokova. On može biti interpretiran kao složena stopa prinosa u toku životnog vijeka obveznice pod pretpostavkom da svi kuponi mogu biti reinvestirani po kamatnoj stopi jednakoj prinosu do dospijea obveznice. Ovaj prinos je moguće iskazati matematički na sljedeći način:

$$PV = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \frac{C}{(1+y)^3} + \dots + \frac{C}{(1+y)^n}$$

**PV** označava sadašnju vrijednost obveznice u apsolutnom iznosu (uključujući i pripadajuću kamatu na dan vrednovanja),

**y** označava prinos do dospijea (iskazan na godišnjem nivou ukoliko su isplate anuiteta jedanput na godišnjem nivou),

**C** kupon od obveznice u apsolutnom iznosu,

**n** broj perioda do dospijea obveznice.

Ukoliko otplatni plan predviđa isplatu anuiteta na polugodišnjem, kvartalnom, mjesečnom ili nekom drugom nivou, dobijeni prinos do dospijea mora biti pomnožen sa predviđenim brojem isplata u toku jedne godine u svrhu iskazivanja prinosa do dospijea na godišnjem nivou. U trenutku emitovanja obveznica prinos do dospijea je jednak nominalnoj (kuponskoj) kamatnoj stopi.

## 19.8 Obezbjedenje obveznice

### *a) Mjenice*

U cilju obezbjedenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica druge emisije Emitent će izdati 120 (stotinudvadeset) mjenica i mjenično ovlašćenje, koje će predati Centralnom registru, u skladu sa Procedurama o korišćenju mjenica u postupku obezbjedenja plaćanja obaveza privrednog društva kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti ("Procedure"), usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-1233/18 od 26.01.2018. godine.

U slučaju kašnjenja Emitenta sa isplatom anuiteta, Centralni registar je ovlašćen da, u ime i za račun vlasnika obveznica, neopozivo, bezuslovno, bez protesta i bez troškova popuni i kompletira sadržinu mjenice i sve druge neophodne elemente na svakoj mjenici, te da izvrši naplatu sa svih računa Emitenta kod poslovnih banaka na poseban račun sa kojeg će se naplaćena sredstva anuiteta u ugovorenom roku doznačiti vlasnicima obveznica.

Emitent ima zaključen Ugovor sa Centralnim registrom o obavljanju poslova platnog agenta za obveznice druge emisije Emitenta, pod odložnim uslovom (odložni uslov podrazumijeva da su prospektom za emisiju obveznica vlasnici obveznica u cijelosti upoznati sa pravima i obavezama Centralnog registra i načinom izvršavanja poslova platnog agenta), kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije i isplate sa računa za posebne namjene i način polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom.

U slučaju nenastupanja odložnog uslova Centralni registar će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključeni Ugovor nije stupio na snagu. Centralni registar će otvoriti račun za posebnu namjenu preko kojeg se vrše uplate od strane Emitenta i isplate prema vlasnicima obveznica iz Izvještaja. Emitent je obavezan da obavijesti Centralni registar bez odlaganja o promjeni glavnog računa.

Na osnovu podataka unesenih u Registar položenih (primljenih) blanko mjenica bez protesta Centralni registar je izdao potvrdu o položenim mjenicama u Centralnom registru, broj: 01-9555/21 od dana 01.06.2021. godine. Položene mjenice predstavljaju instrument obezbjedenja plaćanja anuiteta iz druge emisije obveznica Emitenta.

Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi 7 (sedam) radnih dana od dana dospijea. Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra od strane Emitenta.

Emitent je danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica iz Izvještaja.

U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu Centralnog registra u roku koji je definisan članom 19.5. ovog Prospekta i to u cjelokupnom iznosu u skladu sa Izvještajem Centralnog registra, što Centralni registar utvrđuje izvodom sa računa za posebnu namjenu, Centralni registar je obavezan da u zakonskom roku pokrene mjenični postupak direktno pred bankom. Objektivne okolnosti na koje bi se Emitent se mogao pozivati na neispunjenje obaveze nemaju uticaja na ovo ovlašćenje Centralnog registra.

Isplata anuiteta smatra se ispunjenom samo ako je Emitent obavezu izvršio preko računa za posebnu namjenu Centralnog registra.

Centralni registar nije nadležan za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate, niti je ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima.

U svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta u sudskim izvršnim postupcima, a u cilju izbjegavanja zastarjelosti mjenice, Emitent se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasnicima obveznica iz Izvještaja, uz potvrdu Centralnog registra o dospjelim novčanim potraživanjima prema Emitentu predmetnih obveznica, koju Centralni registar izdaje u skladu sa svojim opštim aktima.

U slučaju pokretanja mjeničnog postupka, ukoliko se priliv sredstava na račun za posebnu namjenu Centralnog registra ostvaruje parcijalno u više pojedinačnih uplata do namirenja cijelog novčanog iznosa iz anuiteta, zakonska zatezna kamata teče od datuma koji je utvrđen kao dan plaćanja dospjelog anuiteta do datuma svake pojedinačne uplate na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.

U slučaju pokretanja mjeničnog postupka i naplate vrijednosti anuiteta u više pojedinačnih uplata, Centralni registar vrši vlasnicima iz Izvještaja isplate naplaćenih iznosa dva puta sedmično.

Centralni registar je odgovoran vlasnicima obveznica iz Izvještaja do visine sredstava naplaćenih od Emitenta.

### ***b) Hipoteka-založno pravo***

U svrhu obezbjeđenja dospjelih obaveza Emitenta po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije, pored mjenica Emitenta, upisaće se hipoteka (založno pravo) prvog reda na imovini Emitenta, u korist investitora, odnosno vlasnika obveznica, i to na:

- Poslovno-proizvodno-skladišnim objektima u Banjoj Luci, Ulica Jovana Bijelića bb, na parcelama k.č. broj: 110/01, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9 i 110/10, upisanim u List nepokretnosti broj 506, KO Novakovići, vlasništvo sa 1/1 dijela "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka čija je vrijednost utvrđena Procjenom ovlaštenog vještaka arhitektonsko-građevinske struke za oblast građevinarstva Malić Milje, dipl.inž.građevinarstva iz marta mjeseca 2021. godine, i procjenjena vrijednost iznosi 8.290.000,00 KM. Neto ukupna površina navedene nepokretnosti iznosi 5.064.00 m<sup>2</sup>.
- Građevinskom zemljištu u vlasništvu "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka, ogranak Subotičke ulice, na parceli k.č. broj 168/1, upisanoj u ZK uložak broj 455, K.O. Drakulić /stari premjer/ što po novom premjeru odgovara k.č. br. 474/1 upisan u Posjedovni list br 1930 k.o. Drakulić, čija je vrijednost utvrđena Procjenom ovlaštenog vještaka arhitektonsko-građevinske struke za oblast građevinarstva Malić Milje, dipl.inž.građevinarstva iz marta mjeseca 2021. godine, i procjenjena vrijednost iznosi 495.000,00 KM. Površina navedenog građevinskog zemljišta iznosi 2.915,00 m<sup>2</sup>. Više informacija o karakteristikama zemljišta prikazano je u Procjeni koja se nalazi u Prilogu broj 3 ovog Prospekta.
- Dijelu materijalno tehničkih sredstava MTS (oprema i sredstva za štampane proizvode i proizvode od papira, m/v i viljuškaru) u vlasništvu „ATLANTIK BB“ d.o.o. Banja Luka, čija je vrijednost utvrđena Procjenom vještaka mašinske struke i ovlaštenog procjenjivača, mr Ranka Radića, dipl. mašinski inženjer, i iznosi 4.314.123,37 KM sa uračunatim PDV-om. Procjena je vršena u aprilu 2021. godine. Detaljan pregled karakteristika MTS-a i pojedinačna vrijednost prikazana je u Procjeni koja je sastavni dio ovog Prospekta i nalazi se u Prilogu broj 3.

Hipoteka-založno pravo na navedenim objektima, zemljištu i dijelu MTS-a biće upisana u korist vlasnika obveznica nakon uspješnosti druge emisije obveznica, isplate obaveza prema komercijalnim bankama i brisanja postojećih hipoteka.

Procjene nekretnina, zemljišta i opreme koje su navedene u tački 19.8 tačka b nalaze se u Prilogu 3. ovog Prospekta i sastavni su dio istog.

U trenutku izrade ovog Prospekta, objekti, zemljište i MTS je opterećen hipotekom (založnim pravom) u korist komercijalnih banaka, NLB Banaka a.d. Banja Luka i Intesa SanPaolo d.d. Bosna i Hercegovina. Pregled obaveza po osnovu kredita prema komercijalnim bankama dat je u tački 18.2 ovog Prospekta.

Na Poslovno-proizvodno-skladišnim objektima u Banjoj Luci, Ulica Jovana Bijelića na parcelama k.č. broj: 110/01, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9 i 110/10, upisanim u List nepokretnosti broj 506, KO Novakovići upisana je hipoteka u korist NLB Banka a.d. Banja Luka i Intesa Sanpaolo d.d. Bosna i Hercegovina. Detaljne informacije o upisanim hipotekama

dostupne su u Listu nepoktetnosti 506/7 koji je sastavni dio Procjene vrijednosti koja se nalazi u Prilogu 3 ovog Prospekta.

Na građevinskom zemljištu, ogranak Subotičke ulice na parceli k.č. broj 168/1 upisanoj u ZK 455 k.o. Drakulić upisana je hipoteka u korist Intesa Sanpaolo d.d. Bosna i Hercegovina po osnovu ugovora o kreditima. Detaljne informacije o upisanim teretima dostupne su u ZK ulošku koji je sastavni dio Procjene virjednosti nepokretnosti koja je prikazana u Prilogu 3 ovog Prospekta.

Oprema koja služi kao sredstvo obezbjeđenja u predmetnoj emisiji opterećena je hipotekom (založnim pravom) u korist NLB Banke a.d. Banja Luka i Intesa SanPaolo Banke. Detaljan opis opreme dat je u Prilogu broj 3 ovog Prospekta.

NLB Banka je dana 21.05.2021. godine izdala je potvrdu, broj 04.01.-7821/21, kojom potvrđuje da će izdati saglasnost na upis hipoteke narednog reda na pokretnoj i nepokretnoj imovini u vlasništvu Emitenta koja služi kao obezbjeđenje dugoročnih kredita Emitenta.

Takođe, Intesa SanPaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, dostavila je pismo namjere kojim se obavezuje da će izdati saglasnost za upis hipoteke narednog reda prioriteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini Emitenta, koja služi kao obezbjeđenje plasmana kod Intesa SanPaolo Banke d.d. Sarajevo, a prema podacima iz ZK uloška broj 455 k.o. Drakulić, Lista nepokretnosti broj 506 k.o. Novakovići i Lista nepokretnosti broj 797 k.o. Novakovići, u korist investitora-kupaca obveznica, pod uslovom da se nakon upisa narednog reda zatvore svi plasmani u Intesa SanPaolo Banci.

Emitent je Odlukom o drugoj emisiji obveznica definisao ciljeve emisije, prioritetni cilj emisije je prijevremena isplata svih kredita koje Emitent ima, što se u prvom redu odnosi na kredite prema bankama koje imaju upisano založno pravo na imovini Emitenta.

Emitent će sredstvima prikupljenih realizacijom druge emisije obveznica prijevremeno isplatiti kredite koji su obezbjeđeni navedenom imovinom, nakon isplate obezbjediće brisovne dozvole i omogućiti upis hipoteke (založnog prava) prvog reda na nekretninama, zemljištu i opremi navedenoj u tački 19.8 b, u korist investitora/kupaca obveznica.

Takođe, Emitent je odredio prag uspješnost emisije na 85% što predstavlja iznos dovoljan da se isplate krediti koji su obezbjeđeni imovinom navedenom u tački 19.8, čime se obezbjeđuje nesmetan upis hipoteke (založnog prava) prvog reda u korist investitora/vlasnika obveznica iz druge emisije.

Ukupne obveze po svim kreditima prema NLB Banci a.d. Banja Luka na dan 24.05.2021. godine iznose 1.502.616,42 KM, a ukupne obaveze prema Intesa San Paolo Banci d.d. Bosna Hercegovina, na isti dan, iznose 2.091.777,99 KM. Do momenta raspoloživosti sredstava iz druge emisije obveznica, uzimajući u obzir period odobrenja ovog Prospekta od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS i period javnog poziva (15 dana), kao i rok za upis i

uplatu obveznica (30 dana), na naplatu će dospjeti dvije rate, te će obaveze biti znatno smanjene.

### 19.9 Prijevremeni otkup obveznica

Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice javnom ponudom (prijevremeni otkup) po bilo kojoj cijeni. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici. Vlasnici obveznica su saglasni da tako prikupljene obveznice Emitent može u svakom trenutku poništiti bez njihove prethodne saglasnosti.

Emitent može u bilo kom periodu, bez saglasnosti vlasnika obveznica, emitovati druge obveznice, uključujući i one koje imaju iste uslove kao i u ovoj emisiji.

### 19.10 Zastupanje imalaca hartija od vrijednosti, tj. odredbe o skupštini imalaca dužničkih hartija od vrijednosti

Ne postoji zakonski osnov za organizovanje skupštine imalaca obveznica.

### 19.11 Odluke o novim emisijama hartija od vrijednosti Emitenta

Na datum izrade ovog Prospekta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

### 19.12 U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja hartija od vrijednosti

Emitent trenutno ne planira nova izdanja hartija od vrijednosti.

### 19.13 Opis bilo kakvih ograničenja u vezi slobodne prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja u vezi slobodne prenosivosti obveznica iz ove emisije.

### 19.14 Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartija ma od vrijednosti

Shodno Zakonu o porezu na dohodak prihod od kamata na dužničke HOV se uključuje u poresku osnovicu, realizovani dobiti i gubici pri prodaji dužničkih HOV takođe se uključuju u obračun poreske osnovice i mogu se prebijati sa kapitalnim dobitima i gubicima ostvarenim prodajom drugih oblika investicione imovine.

U članu 7. stav 2. Zakona o porezu na dobit u Republici Srpskoj navedeno je da samo prihodi u obliku kamate na hartije od vrijednosti koje izda Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu ne uključuju se u obračun poreske osnovice.

Prema članu 24. Zakona o porezu na dobit i kapitalni dobiti i gubici ostvareni pri prodaji investicione imovine koji nastanu u toku poreske godine priznaju se prilikom utvrđivanja poreske osnovice.

## 20 USLOVI PONUDE

### 20.1 Uslovi, podaci o ponudi, vremenski raspored i postupak prihvata ponude

Vrsta hartije od vrijednosti: dugoročne korporativne dužničke hartije od vrijednosti.

Nakon registracije druge emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti, iste će dobiti sljedeću oznaku CFI koda:

D- dužnički instrument,

B- obveznice,

F- fiksna stopa (sve rate kamate su poznate pri emitovanju i ostaju konstantne za sve vrijeme trajanja HOV),

S- Obezbjedene (obezbjedena založnim pravom na određenoj imovini kako bi se obezbijedila obaveza, npr. hipoteka),

B- Plan amortizacije sa kupovnom opcijom (do otkupa glavnice može doći kao rezultat otkupa preostalog dijela obveznica),

R- glase na ime.

#### 20.1.1 Uslovi ponude

Emitent vrši javnu ponudu obveznica svim zainteresovanim investitorima, domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima. Nijedan investitor nema pravo prvenstva pri upisu obveznica iz predmetne emisije

Emisija će se smatrati uspješnom ako u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno minimalno 85% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu.

Svako lice koje je upisalo ili uplatilo obveznice na osnovu podataka iz Jedinstvenog prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od petnaest dana od dana prijema izmjena Jedinstvenog prospekta otkaže upis obveznica i zatraži povrat uplaćenog iznosa. Uplaćeni iznos biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ukoliko u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu obveznica, ne bude upisano i uplaćeno minimalno 85% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu, upis obveznica se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene kupcu u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu obveznica upišu i uplate sve ponuđene obveznice, Emitent može da završi javnu ponudu. Takođe, Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica kao i na prekid emisije prije isteka roka predviđenog za njihov upis i uplatu.

### 20.1.2 Ukupni iznos emisije/ponude

Drugom emisijom obveznica, javnom ponudom emituje se 45.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti emisije 4.500.000 KM.

### 20.1.3 Period upisa hartija od vrijednosti i opis postupaka upisa hartija od vrijednosti

Upis i uplata obveznica traju 30 dana. Dan početka upisa i uplate obveznica utvrđen je u Javnom pozivu za upis i uplatu emisije obveznica, koji je objavljen u formi oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Republike Srpske kao i na Internet stranici Banjalučke berze: [www.blberza.com](http://www.blberza.com)

Jedinstveni prospekt besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta, agenta emisije, te na Internet stranici Banjalučke berze: [www.blberza.com](http://www.blberza.com). Upis se vrši na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Kupac ili ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na račun depozitne banke. Sredstvo plaćanja obveznica je novac, konvertibilne marke (KM).

### 20.1.4 Mogućnost za smanjenje broja upisanih hartija od vrijednosti po investitoru i načina za povraćaj preplaćenog iznosa upisnicima

Ne postoji mogućnost upisa većeg broja obveznica u odnosu na broj obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu, pa samim tim ne postoji ni mogućnost za smanjenje broja upisanih obveznica.

### 20.1.5 Detalji o određenom najmanjem/najvećem broju hartija od vrijednosti koji se mogu upisati

Jedan investitor može upisati i uplatiti minimalno 1 (jednu), a maksimalno 45.000 (četrdesetpethiljada) obveznica.

### 20.1.6 Način i rokovi za uplatu upisanih hartija od vrijednosti, kao i način na koji će biti prenijete na vlasničke račune kupaca

Uplata obveznica će se vršiti na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Kralja Alfonsa XIII br. 37/a, 78000 Banja Luka, broj računa: 555-09000529919-46, na način da ovlašteni berzanski posrednik kupca, odmah po završetku kupovine, transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na račun depozitne banke.

Nakon uspješnog završetka javne ponude obveznica na berzi, Emitent će, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, podnijeti zahtjev Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za registraciju predmetne emisije, kada će upisane i uplaćene obveznice biti presene na vlasničke račune kupaca obveznica.

### 20.1.7 Opis i načina i datum na koji će biti objavljeni rezultati ponude

U roku od sedam dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se emisija obveznica proglašava uspješnom i upisuje u Registar emitenata, biće objavljeni rezultati ponude na internet stranici Banjalučke berze.

### 20.1.8 Pravo pretenziva pri upisu hartija od vrijednosti

Niko nema pravo prvenstva pri upisu obveznica iz predmetne emisije.

## 20.2 Plan raspodjele i alokacije resursa

### 20.2.1 Kategorije potencijalnih investitora kojima su ponuđene hartije od vrijednosti

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima.

## 20.2.2 Postupak obavještanja investitora o količini dodijeljivanih hartija od vrijednosti, uz napomenu da li može da se trguje hartijama od vrijednosti i prije obavještanja investitora

Investitori koji su upisali i uplatili obveznice dobiće obavještenje o broju upisanih obveznica od ovlaštenog berzanskog posrednika preko koga su izvršili kupovinu obveznica. Nakon registracije emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje predmetne emisije na berzu, nakon čega će biti omogućeno investitorima da na sekundarnom tržištu trguju obveznicama iz predmetne emisije. Nakon prenosa obveznica na vlasničke račune investitora, investitori će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti, dobiti izvod o stanju obveznica na svom vlasničkom računu.

## 20.3 Određivanje cijene

### 20.3.1 Cijena po kojoj će hartije od vrijednosti biti ponuđene/iznos svih troškova koji padaju na teret investitora

Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice iznosi 100 KM po jednoj obveznici.

Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica. Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na njihovim zvaničnim internet stranicama, a na koje je Komisija za hartije od vrijednosti RS dala saglasnost.

## 20.4 Sprovođenje ponude/prodaje (plasman i pokroviteljstvo, odnosno preuzimanje)

### 20.4.1 Naziv i adresa institucija koje sprovode postupak ponude/prodaje uz obavezu otkupa (plasman obveznica) ili bre obaveze (plasman) hartija od vrijednosti

Postupak druge emisije obveznica Emitenta sprovodi se bez angažmana institucije koja se obavezuje na otkup (pokroviteljstvo /preuzimanje emisije) odnosno bez obaveze otkupa (plasman) hartija od vrijednosti.

#### 20.4.2 Poslovno ime i sjedište kreditne ili depozitne institucije preko kojih Emitent izvršava finansijske obaveze po osnovu ponude

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta - Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.

## 21 UKLJUČENJE U TRGOVANJE

### 21.1 Podaci o uvrštenju ponuđenih hartija od vrijednosti na tržište Banjalučke berze

Nakon proglašenja uspješnosti emisije i upisa promjena podataka u Registru emitenata od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije obveznica iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na slobodno berzansko tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10. Pravila Banjalučke berze, od 11.09.2019. godine, hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva uključenje hartija na slobodno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

### 21.2 Podaci o hartijama od vrijednosti iste vrste, koje je Emitent već izdao i uključio u trgovanje

Emitent je do sada izvršio jednu emisiju obveznica kojom je emitovano ukupno 15.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.500.000 KM. Dospijeće prve emisije obveznica je 4 (četiri) godine od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, odnosno krajnji rok dospijeća bio je 20.06.2015. godine. Kamatna stopa iznosila je 7,20% na godišnjem nivou. U toku prve godine isplaćivala se polugodišnje samo kamata (grace period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivali su se u jednakim polugodišnjim anuitetima (6 anuiteta), najkasnije petnaest dana od dana dospijeća anuiteta. Dana 18.06.2015. godine,

Odlukom broj 02-303/15, Banjalučka berza trajno je isključila sa slobodnog tržišta hartije od vrijednosti oznake ATFR-O-A emitenta Atlantik bb d.o.o. Banja Luka.

### 21.3 Pojediniosti o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, obezbjeđujući likvidnost pomoću ponuđene i tražene cijene

Ne postoje lica koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju i na taj način obezbjeđivati likvidnost ponuđene i tržišne cijene. Sekundarno trgovanje obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisiti od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca

## 22 DODATNE INFORMACIJE O ANGAŽOVANJU SAVJETNIKA

### 22.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem obveznica

Agent emisije obveznica Emitenta je: „Monet broker“ a.d. Banja Luka,  
Jovana Dučića 23a, 78 000 Banja Luka  
Tel. +387 51 345 600  
Faks. +387 51 345 601  
[www.monetbroker.com](http://www.monetbroker.com)

Osim angažovanja Brokersko-dilerskog društva „Monet broker“ a.d. Banja Luka u svojstvu agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude.

### 22.2 Mišljenje ili izvještaj stručnih lica

Jedinstveni prospekt sadrži izveštaje nezavisnog revizora za 2019. i 2020. godinu, sačinjene od strane nezavisne revizorske kuće „BL revizor“ d.o.o, Banja Luka, Cara Lazara 22, Banja Luka, ovlašćeni revizor prof.dr Novak Kondić i ovlašćeni revizor mr Nevenka Petrović.

### 22.3 Ocjena kreditne sposobnosti Emitenta ili njegovih dužničkih hartija od vrijednosti

Nije vršena ocjena kreditne sposobnosti Emitenta ili njegovih dužničkih hartija od vrijednosti od strane Agencije ili neke druge institucije nadležne za utvrđivanje rejtinga.